SLUŽBENE NOVINE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Издање на босанском, хрватском и српском језику

Godina XIX – Broj 25 | Srijeda, 21. 3. 2012. godine S A R A J E V O | ISSN 1512-7079

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

481

Na osnovu člana IV.B. 7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25.01.2012. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-279/12
13. marta 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, s. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 33/90 i 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", br. 14/04, 59/05, 68/05 i 81/11) u članu 2. tačka 19. iza podtačke a) dodaje se nova podtačka b) koja glasi:

"b) utvrđuje se novi naziv naseljenog mjesta "Bobara", koja se izdvaja iz naseljenog mjesta Kolo.".

Član 2.

U članu 3. iza tačke 64. dodaje se nova tačka 65. koja glasi:

"65. U Općini Tomislavgrad:

- naziv "Raško Polje" zamjenjuje se nazivom "Roško Polje"."

Član 3.

Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma od 25.01.2012. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-279/12
13. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Pročišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 33/90 i 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", br. 14/04, 59/05, 68/05 i 81/11) u članku 2. točka 19. iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

"b) utvrđuje se novi naziv naseljenog mjesta "Bobara", koja se izdvaja iz naseljenog mjesta Kolo.".

Članak 2.

U članku 3. iza točke 64. dodaje se nova točka 65. koja glasi:

"65. U Općini Tomislavgrad:

- naziv "Raško Polje" zamjenjuje se nazivom "Roško Polje"."

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV.) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА И О ИЗМЈЕНАМА У НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА У ОДРЕЂЕНИМ ОПШТИНАМА

Проглашава се Закон о допуни Закона о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 25.01.2012. године и на сједници Дома народа од 23.02.2012. године.

Број 01-02-279/12 13. марта 2012. године Сарајево	Предсједник **Живко Будимир**, с. р.

ЗАКОН

О ДОПУНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА И О ИЗМЈЕНАМА У НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА У ОДРЕЂЕНИМ ОПШТИНАМА

Члан 1.

У Закону о утврђивању насељених мјеста и о измјенама у називима насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст ("Службени лист СРБиХ", бр. 24/86, 33/90 и 32/91 и "Службене новине Федерације БиХ", бр. 14/04, 59/05, 68/05 и 81/11) у члану 2. тачка 19. иза подтачке а) додаје се нова подтачка б) која гласи:

"б) утврђује се нови назив насељеног мјеста "Бобара", која се издваја из насељеног мјеста Коло.".

Члан 2.

У члану 3. иза тачке 64. додаје се нова тачка 65. која гласи:

"65. У Општини Томиславград:

- назив "Рашко Поље" замјењује се називом "Рошко Поље"."

Члан 3.

Општинско вијеће Општине Томиславград ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, ускладити своје прописе о називима и границама насељених мјеста с одредбама овог закона.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ **Каролина Павловић**, с. р.	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Др **Денис Звиздић**, с. р.

482

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-280/12 14. marta 2012. godine Sarajevo	Predsjednik **Živko Budimir**, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/01) u članu 3. u stavu 1. riječi: "Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Preduzeće)." zamjenjuju se riječima: "Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo).".

U stavu 2. člana 3. i u čl. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 21., 22., 23., 24., 25., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40. i 41. Zakona riječ "Preduzeće" mijenja se riječju "Društvo" u odgovarajućem padežu.

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Firma Društva je: Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.".

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Skraćeni naziv firme je: JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.".

Član 2.

U članu 6. Zakona riječi: "Upravnog odbora" zamjenjuju se riječima: "Nadzornog odbora".

Član 3.

Iza člana 21. dodaje se novo poglavlje "V - ODNOS IZMEĐU REGULATORNOG ODBORA ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUŠTVA".

Član 4.

Iza poglavlja "V - ODNOS IZMEĐU REGULATORNOG ODBORA ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUŠTVA", iza člana 21. dodaje se novi član 21a., koji glasi:

"Član 21a.

Društvo je dužno postupati u skladu sa odlukama Regulatornog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine kako je propisano Zakonom o Željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05).".

Član 5.

Poglavlja Zakona V do IX postaju poglavlja VI do X.

Član 6.

Član 22. mijenja se i glasi:

"Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju".

Član 7.

Član 23. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima sedam članova: šest članova iz reda predstavnika državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih jednog člana iz reda predstavnika sindikata, odnosno vijeća zaposlenika, ako sindikati ne postignu saglasnost o kandidatu i jednog člana predstavnika iz reda predstavnika privatizovanog kapitala.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava (nominuje) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03).

Član Nadzornog odbora predstavnik privatizovanog kapitala iz stava 1. ovoga člana je kandidat sa najvećim brojem glasova iz Skupštine koji je bio kandidovan od udjeličara sa najmanje 5% udjela sa pravom glasa.".

Član 8.

U članu 24. i ostalim članovima Zakona riječi: "Upravni odbor" i "Poslovodni organ" mijenjaju se riječima: "Nadzorni odbor" i "Uprava", u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 25. stav 2. se briše.

Član 10.

Član 26. se briše.

Član 11.

Član 28. Zakona mijenja se i glasi:

"Nadležnosti Nadzornog odbora određene su Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09).".

Član 12.

Član 29. mijenja se i glasi:

"Upravu Društva čine direktor i izvršni direktori.

Direktora imenuje Nadzorni odbor Društva na period od četiri godine na osnovu javnog konkursa, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

Izvršne direktore Uprave imenuje Nadzorni odbor na prijedlog direktora.

Statutom Društva bliže će se urediti sastav, nadležnost, način izbora i razrješenja članova Uprave Društva, kao i njihova prava, obaveze i odgovornosti".

Član 13.

Član 30. Zakona briše se.

Član 14.

U članu 36. tačka 3. mijenja se i glasi:

"daje prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Društva;"

Član 15.

Član 41. mijenja se i glasi:

"Ukoliko ovim zakonom nije drugačije regulisano, na Društvo će se primjenjivati odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08, 88/08 i 7/09).".

Član 16.

Ovaj zakon služi kao osnivački akt na osnovu kojeg će se Društvo upisati u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma od 21.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-280/12 14. ožujka 2012. godine Sarajevo	Predsjednik **Živko Budimir**, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/01) u članku 3. u stavku 1. riječi: "Javno poduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Poduzeće)." zamjenjuju se riječima: "Javno poduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (u daljnjem tekstu: Društvo).".

U stavku 2. članka 3. i u čl. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 21., 22., 23., 24., 25., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40. i 41. Zakona riječ "Poduzeće" mijenja se riječju "Društvo" u odgovarajućem padežu.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Tvrtka Društva je: Javno poduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo".

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Skraćeni naziv tvrtke je: JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo".

Članak 2.

U članku 6. Zakona riječi: "Upravnog odbora" zamjenjuju se riječima: "Nadzornog odbora".

Članak 3.

Iza članka 21. dodaje se novo poglavlje "V. - ODNOS IZMEĐU REGULATORNOG ODBORA ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUŠTVA".

Članak 4.

Iza poglavlja "V. - ODNOS IZMEĐU REGULATORNOG ODBORA ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUŠTVA", iza članka 21. dodaje se novi članak 21a., koji glasi:

"Članak 21a.

Društvo je dužno postupati sukladno odlukama Regulatornog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine kako je propisano

Zakonom o Željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05).".

Članak 5.

Poglavlja Zakona V. do IX. postaju poglavlja VI. do X.

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju.".

Članak 7.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima sedam članova: šest članova iz reda predstavnika državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih jednog člana iz reda predstavnika sindikata, odnosno vijeća zaposlenika, ako sindikati ne postignu suglasnost o kandidatu i jednog člana predstavnika iz reda predstavnika privatiziranog kapitala.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava (nominira) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada FBiH) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03).

Član Nadzornog odbora predstavnik privatiziranog kapitala iz stavka 1. ovoga članka je kandidat sa najvećim brojem glasova iz Skupštine koji je bio kandidiran od udjeličara sa najmanje 5% udjela sa pravom glasa.".

Članak 8.

U članku 24. i ostalim člancima Zakona riječi: "Upravni odbor" i "Poslovodni organ" mijenjaju se riječima: "Nadzorni odbor" i "Uprava", u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U članku 25. stavak 2. se briše.

Članak 10.

Članak 26. se briše.

Članak 11.

Članak 28. Zakona mijenja se i glasi:

"Mjerodavnosti Nadzornog odbora određene su Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Zakonom o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09).".

Članak 12.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Upravu Društva čine ravnatelj i izvršni ravnatelji.

Ravnatelja imenuje Nadzorni odbor Društva na razdoblje od četiri godine na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Izvršne ravnatelje Uprave imenuje Nadzorni odbor na prijedlog ravnatelja.

Statutom Društva bliže će se urediti sastav, mjerodavnost, način izbora i razrješenja članova Uprave Društva, kao i njihova prava, obveze i odgovornosti.".

Članak 13.

Članak 30. Zakona briše se.

Članak 14.

U članku 36. točka 3. mijenja se i glasi:

"daje prethodnu suglasnost za imenovanje ravnatelja Društva;"

Članak 15.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije regulirano, na Društvo će se primjenjivati odredbe Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09).".

Članak 16.

Ovaj zakon služi kao osnivački akt na temelju kojeg će se Društvo upisati u sudski registar kod mjerodavnog suda u Sarajevu.

Članak 17.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV.) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖЕЉЕЗНИЦАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 21.12.2011. године и на сједници Дома народа од 23.02.2012. године.

Број 01-02-280/12 14. марта 2012. године Сарајево	Предсједник **Живко Будимир**, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖЕЉЕЗНИЦАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/01) у члану 3. у ставу 1. ријечи: "Јавно предузеће Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Предузеће)." замјењују се ријечима: "Јавно предузеће Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине, друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево (у даљем тексту: Друштво)."

У ставу 2. члана 3. и у чл. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 21., 22., 23., 24., 25., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40. и 41. Закона ријеч "Предузеће" мијења се ријечју "Друштво" у одговарајућем падежу.

Став 3. мијења се и гласи:

"Фирма Друштва је: Јавно предузеће Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево".

Став 4. мијења се и гласи:

"Скраћени назив фирме је: ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево".

Члан 2.

У члану 6. Закона ријечи "Управног одбора" замјењују се ријечима "Надзорног одбора".

Члан 3.

Иза члана 21. додаје се ново поглавље "V - ОДНОС ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТОРНОГ ОДБОРА ЖЕЉЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ДРУШТВА".

Члан 4.

Иза поглавља "V - ОДНОС ИЗМЕЂУ РЕГУЛАТОРНОГ ОДБОРА ЖЕЉЕЗНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ДРУШТВА", иза члана 21. додаје се нови члан 21а., који гласи:

"Члан 21а.

Друштво је дужно поступати у складу са одлукама Регулаторног одбора Жељезница Босне и Херцеговине како је прописано Законом о Жељезницама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 52/05).".

Члан 5.

Поглавља Закона V до IX постају поглавља VI до X.

Члан 6.

Члан 22. мијења се и гласи:

"Органи Друштва су: Скупштина, Надзорни одбор и Управа, као органи управљања и Одбор за ревизију".

Члан 7.

Члан 23. мијења се и гласи:

"Надзорни одбор има седам чланова: шест чланова из реда представника државног капитала Федерације Босне и Херцеговине, од којих једног члана из реда представника синдиката, односно вијећа запосленика, ако синдикати не постигну сагласност о кандидату и једног члана представника из реда представника приватизованог капитала.

Чланове Надзорног одбора именује и разрјешава (номинује) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада ФБиХ) у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 12/03).

Члан Надзорног одбора представник приватизованог капитала из става 1. овога члана је кандидат са највећим бројем гласова из Скупштине који је био кандидован од удјеличара са најмање 5% удјела са правом гласа.".

Члан 8.

У члану 24. и осталим члановима Закона ријечи: "Управни одбор" и "Пословодни орган" мијењају се ријечима: "Надзорни одбор" и "Управа", у одговарајућем падежу.

Члан 9.

У члану 25. став 2. се брише.

Члан 10.

Члан 26. се брише.

Члан 11.

Члан 28. Закона мијења се и гласи:

"Надлежности Надзорног одбора одређене су Законом о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 8/05, 81/08 и 22/09) и Законом о привредним друштвима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 и 7/09).".

Члан 12.

Члан 29. мијења се и гласи:

"Управу Друштва чине директор и извршни директори.

Директора именује Надзорни одбор Друштва на период од четири године на основу јавног конкурса, уз претходну сагласност Владе ФБиХ.

Извршне директоре Управе именује Надзорни одбор на приједлог директора.

Статутом Друштва ближе ће се уредити састав, надлежност, начин избора и разрјешења чланова Управе Друштва, као и њихова права, обавезе и одговорности.".

Члан 13.

Члан 30. Закона брише се.

Члан 14.

У члану 36. тачка 3. мијења се и гласи:

"даје претходну сагласност за именовање директора Друштва;"

Члан 15.

Члан 41. мијења се и гласи:

"Уколико овим Законом није другачије регулисано, на Друштво ће се примјењивати одредбе Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 8/05, 81/08 и 22/09) и Закона о привредним друштвима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 и 7/09).".

Члан 16.

Овај закон служи као оснивачки акт на основу којег ће се Друштво уписати у судски регистар код надлежног суда у Сарајеву.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ **Каролина Павловић**, с. р.	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Др **Денис Звиздић**, с. р.

483

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 29.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-281/12 14. marta 2012. godine Sarajevo	Predsjednik **Živko Budimir**, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) član 65. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi tromjesečne finansijske izvještaje u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 15. aprila tekuće godine."

Član 2.

Član 66. stav 1. mijenja se i glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH, budžetski korisnici periodične finansijske izvještaje podnose ministru finansija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. marta tekuće godine."

Član 3.

Član 69. mijenja se i glasi:

"Kantonalna ministarstva finansija konsolidovane periodične izvještaje o izvršenju budžeta kantona, općina i gradova dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 31. marta tekuće godine.

Periodične izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. marta tekuće godine."

Član 4.

U članu 71. riječi: "upravna tijela" zamjenjuju se riječju "službe", a riječi: "15. april" zamjenjuju se riječima: "31. mart".

Član 5.

Član 72. mijenja se i glasi:

"Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju konsolidovane godišnje izvještaje za budžete općina i gradova, godišnje izvještaje za vanbudžetske fondove, kao i godišnje izvještaje za budžete kantona, Ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu".

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma od 29.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-281/12
14. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) članak 65. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo financija dužno je podnositi Vladi tromjesečna financijska izvješća u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za prethodnu fiskalnu godinu do 15. travnja tekuće godine."

Članak 2.

Članak 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji BiH, proračunski korisnici periodična financijska izvješća podnose ministru financija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. ožujka tekuće godine."

Članak 3.

Članak 69. mijenja se i glasi:

"Kantonalna ministarstva financija konsolidirana periodična izvješća o izvršenju proračuna kantona, općina i gradova dostavljaju Federalnom ministarstvu financija u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za prethodnu fiskalnu godinu do 31. ožujka tekuće godine.

Periodična izvješća o izvršenju financijskih planova izvanproračunski fondovi dostavljaju Federalnom ministarstvu financija u roku od 20 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za prethodnu fiskalnu godinu do 5. ožujka tekuće godine."

Članak 4.

U članku 71. riječi: "upravna tijela" zamjenjuju se riječju "službe", a riječi: "15. travanj" zamjenjuju se riječima: "31. ožujak".

Članak 5.

Članak 72. mijenja se i glasi:

"Kantonalna ministarstva financija, dostavljaju konsolidirana godišnja izvješća za proračune općina i gradova, godišnja izvješća za izvanproračunske fondove, kao i godišnja izvješća za proračune kantona, Ministarstvu financija do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu".

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV.) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашава се Закон о измјенама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 29.12.2011. године и на сједници Дома народа од 23.02.2012. године.

Број 01-02-281/12
14. марта 2012. године
Сарајево

Предсједник
Живко Будимир, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 и 45/10) члан 65. мијења се и гласи:

"Министарство финансија дужно је подносити Влади тромјесечне финансијске извјештаје у року од 30 дана по истеку обрачунског периода, а за претходну фискалну годину до 15. априла текуће године."

Члан 2.

Члан 66. став 1. мијења се и гласи:

"У складу са Правилником о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у Федерацији БиХ, буџетски корисници периодичне финансијске извјештаје подносе министру финансија, у року од 20 дана по истеку обрачунског периода, а за претходну фискалну годину до 5. марта текуће године".

Члан 3.

Члан 69. мијења се и гласи:

"Кантонална министарства финансија консолидоване периодичне извјештаје о извршењу буџета кантона, општина и градова достављају Федералном министарству финансија у року од 30 дана по истеку обрачунског периода, а за претходну фискалну годину до 31. марта текуће године.

Периодичне извјештаје о извршењу финансијских планова ванбуџетски фондови достављају Федералном министарству финансија у року од 20 дана по истеку обрачунског периода, а за претходну фискалну годину до 5. марта текуће године."

Члан 4.

У члану 71. ријечи: "управна тијела" замјењују се ријечју "службе", а ријечи: "15. април" замјењују се ријечима: "31. март".

Члан 5.

Члан 72. мијења се и гласи:

"Кантонална министарства финансија, достављају консолидоване годишње извјештаје за буџете општина и градова, годишње извјештаје за ванбуџетске фондове, као и годишње извјештаје за буџете кантона, Министарству финансија до 31. марта текуће године за претходну годину".

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ **Каролина Павловић**, с. р.	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Др **Денис Звиздић**, с. р.

484

Na osnovu člana IV.B.7.a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o eksproprijaciji koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-282/12
14. marta 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, s. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI

Član 1.

U Zakonu o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 36/10), u članu 45. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5., koji glase:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, za bespravno izgrađene stambene objekte na trasi autoceste na Koridoru Vc i na trasama autocesta Tuzla - Brčko - Orašje i Tuzla - Žepče, koji su izgrađeni do 31.12.2010. godine, graditelju pripada pravo na naknadu u visini građevinske vrijednosti tog objekta.

Pravo na naknadu iz stava 4. ovog člana pripada samo graditelju koji je u bespravno izgrađenom stambenom objektu na dan 31.12.2010. godine imao prijavljeno prebivalište odnosno boravište, što se dokazuje potvrdom nadležnog organa.".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Temeljem članka IV.B.7.a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o izvlaštenju koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkoga doma od 21.12.2011. godine i na sjednici Doma naroda od 23.02.2012. godine.

Broj 01-02-282/12
14. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 36/10), u članku 45. iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5., koji glase:

"Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za bespravno izgrađene stambene objekte na trasi autoceste na Koridoru Vc i na trasama autocesta Tuzla - Brčko - Orašje i Tuzla - Žepče, koji su izgrađeni do 31.12.2010. godine, graditelju pripada pravo na naknadu u visini građevne vrijednosti toga objekta.

Pravo na naknadu iz stavka 4. ovoga članka pripada samo graditelju koji je u bespravno izgrađenom stambenom objektu na dan 31.12.2010. godine imao prijavljeno prebivalište odnosno boravište, što se dokazuje potvrdom mjerodavnog tijela.".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH **Karolina Pavlović**, v. r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV.) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Проглашава се Закона о допуни Закона о експропријацији који је донио Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког дома од 21.12.2011. године и на сједници Дома народа од 23.02.2012. године.

Број 01-02-282/12
14. марта 2012. године
Сарајево

Предсједник
Живко Будимир, с. р.

ЗАКОН

О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Члан 1.

У Закону о експропријацији ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/07 и 36/10), у члану 45. иза става 3. додају се нови ст. 4. и 5., који гласе:

"Изузетно од става 2. овог члана, за бесправно изграђене стамбене објекте на траси аутопута на Коридору Vc и на трасама аутопутева Тузла - Брчко - Орашје и Тузла - Жепче, који су изграђени до 31.12.2010. године, градитељу припада право на накнаду у висини грађевинске вриједности тог објекта.

Право на накнаду из става 4. овог члана припада само градитељу који је у бесправно изграђеном стамбеном објекту на дан 31.12.2010. године имао пријављено пребивалиште односно боравиште, што се доказује потврдом надлежног органа.".

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Предсједавајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ
Каролина Павловић, с. р.	Др **Денис Звиздић**, с. р.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

485

Na osnovu člana 28. stav 1. i člana 39. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI - ZA ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

I

Usvaja se Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu", utvrđenih u razdjelu 20. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12), ekonomski kod 614100, u iznosu od 1.500.000 KM.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

- Bruto plaće i naknade za 50 uposlenika . . 633.074 KM
- Naknade troškova za 50 uposlenika . . . . 79.434 KM
- Sufinansiranje naknade članovima Upravnog odbora . . . . . 18.832 KM
- Sufinansiranje naknade članovima Etičkog komiteta . . . . . 15.408 KM
- Sufinansiranje izdataka za materijal i usluge . . . . . 753.252 KM

Svrha programa:

Uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Federaciji Bosne i Hercegovine, unapređenje rada dijagnostičkih službi, promocija i povećavanje broja dobrovoljnih darivalaca krvi.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
- Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,
- Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Organizacija koja prima transfer:

- Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Isplata sredstava iz tačke I ove odluke vršit će se mjesečno, po 1/12 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ostvarenim prihodima u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

IV

Federalni ministar zdravstva će imenovati posebnu komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

V

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine će tromjesečno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva.

VI

Federalno ministarstvo zdravstva će o utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija.

VII

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih ovlasti.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 289/2012	
07. marta/ožujka 2012. godine Sarajevo	Premijer **Nermin Nikšić**, s. r.

486

Na osnovu člana 30. i 39. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA I KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFER DRUGIM NIVOIMA VLASTI - UČEŠĆE VLADE FBiH U SUFINANSIRANJU KANTONALNIH I LOKALNIH ZAJEDNICA - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA"

I.

Usvaja se Program i kriteriji raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 615100 u iznosu od 200.000,00 KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12).

II.

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom Odlukom vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima kako slijedi:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:

- kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika
- regionalna i nacionalna zastupljenost

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

– nastavak i realizacija započetih objekata
– prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta
– vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna)
– podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje
– finansijski plan

Broj:	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	SVRHA PROGRAMA / PROJEKTA	KORISNIK SREDSTAVA	IZNOS
1.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika	Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH	Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta	100.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika	Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH	Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta	50.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika	Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH	Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta	50.000,00
UKUPNO:				**200.000,00**

III.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 615100 "Kapit. transf. drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/12).

IV.

Sredstva iz tačke III Odluke, dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima iz tačke II ove Odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u skladu sa ostvarenim prihodima u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

V.

Federalni ministar prostornog uređenja imenuje i razrješava stručnu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.

Komisija razmatra programe/projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu odluku.

VI

U skladu sa ovom Odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi federalni ministar prostornog uređenja.

VII.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke II Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključiće ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji programa/projekta za koji su sredstva odobrena a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

VIII.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Ukoliko u toku 2012. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 15.01. naredne godine.

IX.

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem svoje stručne komisije koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja.

Komisija će kontrolu vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava.

X.

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

XI.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

XII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 290/2012
07. marta/ožujka
2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

487

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na svojoj 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANTA EVROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND PRETPRISTUPNOG INSTRUMENTA EVROPSKE UNIJE (EC IPA TF) ZA DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM U MOSTARU

I.

Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) prihvaća grant namijenjen za finansiranje zbrinjavanja čvrstog otpada u Mostaru u okviru drugog Projektu upravljanja čvrstim otpadom (u daljem tekstu: Projekt), po Sporazumu o IPA grantu Evropske komisije, zaključen između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (u daljem tekstu: IBRD), u iznosu od **2.345.142,00 EUR.**

II.

Sredstva granta iz tačke I. ove Odluke koristit će se za poboljšanje raspoloživosti, kvaliteta, okolišne prihvatljivosti i finansijske održivosti usluga zbrinjavanja čvrstog otpada, a posebno unapređenja upravljanja čvrstim otpadom, čime se utiče

na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovnika i povećava zaštita okoliša od negativnog utjecaja otpada.

III.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

- Nacrt Sporazuma o IPA grantu Evropske komisije za Projekt između IBRD i BiH;
- Nacrt Federalnog Projektnog sporazuma za Projekt između IBRD i Federacije.

IV.

Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Javno preduzeće "Deponija" d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

V.

Implementacija Sporazuma iz tačke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.

VI.

Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora između Federacije i Javnog preduzeća "Deponija" d.o.o. Mostar za sredstva iz tačke I. ove Odluke.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora s komunalnim preduzećem, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 291/12
07. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANTA EUROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND PRETPRISTUPNOG INSTRUMENTA EUROPSKE UNIJE (EC IPA TF) ZA DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM U MOSTARU

I.

Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) prihvaća grant namijenjen za financiranje zbrinjavanja čvrstog otpada u Mostaru u okviru drugog Projekta upravljanja čvrstim otpadom (u daljnjem tekstu: Projekt), po Sporazumu o IPA grantu Europske komisije, zaključen između Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Europske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Europske unije (u daljnjem tekstu: IBRD), u iznosu od **2.345.142,00 EUR.**

II.

Sredstva granta iz točke I. ove Odluke koristit će se za poboljšanje raspoloživosti, kvalitete, okolišne prihvatljivosti i financijske održivosti usluga zbrinjavanja čvrstog otpada, a posebno unapređenja upravljanja čvrstim otpadom, čime se utječe na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovnika i povećava zaštita okoliša od negativnog utjecaja otpada.

III.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

- Nacrt Sporazuma o IPA grantu Europske komisije za Projekt između IBRD i BiH;
- Nacrt Federalnog Projektnog sporazuma za Projekt između IBRD i Federacije.

IV.

Za realizaciju ove Odluke i izvješćivanje zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Javno poduzeće "Deponija" d.o.o. Mostar, svatko u okviru svoje nadležnosti.

V.

Implementacija Sporazuma iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.

VI.

Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora između Federacije i Javnog poduzeća "Deponija" d.o.o. Mostar za sredstva iz točke I. ove Odluke.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora s komunalnim poduzećem, ovlašćuje se federalni ministar financija - federalni ministar finansija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 291/12
07. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на својој 40. сједници одржаној 07.03.2012. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ ГРАНТА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТРУСТ ФОНД ПРЕТПРИСТУПНОГ ИНСТРУМЕНТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ЕЦ ИПА ТФ) ЗА ДРУГИ ПРОЈЕКАТ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ У МОСТАРУ

I

Федерација Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) прихвата грант намијењен за финансирање збрињавања чврстог отпада у Мостару у оквиру другог Пројекта управљања чврстим отпадом (у даљем тексту: Пројекат), по Споразуму о ИПА гранту Европске комисије, закључен између Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) и Међународне банке за обнову и развој у улози администратора Европске комисије за Труст фонд Претприступног инструмента Европске уније (у даљем тексту ИБРД), у износу од **2.345.142,00 ЕУР.**

II

Средства гранта из тачке I ове Одлуке користиће се за побољшање расположивости, квалитета, околишне прихватљивости и финансијске одрживости услуга збрињавања чврстог отпада, а посебно унапређења управљања чврстим отпадом, чиме се утиче на побољшање здравственог стања становника и повећава заштита околиша од негативног утицаја отпада.

III

Влада Федерације Босне и Херцеговине потврђује да је документација прихватљива за Федерацију, а посебно:

- Нацрт Споразума о ИПА гранту Европске комисије за Пројекат између ИБРД и БиХ;

– Нацрт Федералног Пројектног споразума за Пројекат између ИБРД и Федерације.

IV

За реализацију ове Одлуке и извјештавање задужују се Федерално министарство околиша и туризма, Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција и Јавно предузеће "Депонија" д.о.о. Мостар, свако у оквиру своје надлежности.

V

Имплементација Споразума из тачке I ове Одлуке не захтијева доношење нових или измјену постојећих закона.

VI

Даје се сагласност за закључивање Супсидијарног уговора између Босне и Херцеговине и Федерације и Подуговора између Федерације и Јавног предузећа "Депонија" д.о.о. Мостар за средства из тачке I ове Одлуке.

За потписивање Супсидијарног уговора и Подуговора с комуналним предузећем, овлаштава се федерални министар финансија - федерални министар финанција.

VII

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 291/12
07. марта 2012. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

488

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11) u postupku razrješenja dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici održanoj 24.01.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR ZA RAZRJEŠENJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA POŠTANSKU TEHNOLOGIJU U JP HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju gosp. Drage Spajića, izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 294/2012
24. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11) u postupku razrješenja dužnosti izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici održanoj 24.01.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR ZA RAZRJEŠENJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA POŠTANSKU TEHNOLOGIJU U JP HRVATSKA POŠTA D.O.O MOSTAR

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju gosp. Drage Spajića, izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 294/2012
24. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 15. Уредбе о вршењу овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине у привредним друштвима са учешћем државног капитала ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/11) у поступку разрјешења дужности извршног директора за поштанску технологију у ЈП Хрватска пошта д.о.о. Мостар, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 34. сједници одржаној 24.01.2012. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈП ХРВАТСКА ПОШТА Д.О.О. МОСТАР ЗА РАЗРЈЕШЕЊЕ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОШТАНСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ У ЈП ХРВАТСКА ПОШТА Д.О.О. МОСТАР

I

Влада Федерације Босне и Херцеговине даје претходну сагласност Надзорном одбору ЈП Хрватска пошта д.о.о. Мостар за доношење Одлуке о разрјешењу госп. Драге Спајића, извршног директора за поштанску технологију у ЈП Хрватска пошта д.о.о. Мостар, због губитка повјерења већинског власника капитала.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 294/2012
24. јануара 2012. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

489

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. stav 3. Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 41. sjednici održanoj dana 15.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJEŽU OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH UREĐAJA

I

U Odluci o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/11) u tački II podtačka i) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom.

Iza tačke i) dodaje se nova podtačka j) koja glasi:

"j) advokatska djelatnost."

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 298/2012
15. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. stavak 3. Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 41. sjednici održanoj dana 15.03.2012. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJEŽU OBVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH UREĐAJA

I

U Odluci o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obvezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/11) u točki II podtočka i) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke i) dodaje se nova podtočka j) koja glasi:

"j) odvjetnička djelatnost."

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 298/2012
15. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 5. став 3. Закона о фискалним системима ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/09), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на својој 41. сједници одржаној дана 15.03.2012. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДРУГИХ ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ НЕ ПОДЛИЈЕЖУ ОБАВЕЗИ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПУТЕМ ФИСКАЛНИХ УРЕЂАЈА

I

У Одлуци о одређивању других дјелатности које не подлијежу обавези евидентирања промета путем фискалних уређаја ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/11) у тачки II подтачка и) на крају текста тачка се замјењује зарезом.

Иза тачке и) додаје се нова подтачка ј) која гласи:

"ј) адвокатска дјелатност."

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 298/2012
15. марта 2012. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

490

Na osnovu tačke II. stav 1. Odluke o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/11) i tačke IV. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12), Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija donosi

ODLUKU

O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Federacija Bosne i Hercegovine emituje trezorske zapise radi finansiranja obaveza po osnovu unutrašnjeg duga u iznosu od 25.000.000,00 KM.

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke koristit će se prioritetno za izmirenje obaveza iz osnova stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i za izmirenje obaveza po osnovu emitovanih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini.

III.

Osnovni elementi trezorskih zapisa iz tačke I. ove odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine,
- Planirani iznos emisije: 25.000.000,00 KM,
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM,
- Datum aukcije: 27. mart 2012. godine,
- Datum dospijeća: 26. septembar 2012. godine.

IV.

Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za učestvovanje na aukciji trezorskih zapisa na internet stranicama Ministarstva, agenta emisije i Sarajevske berze-burze (u daljem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.

V.

Trezorski zapisi emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RVP).

Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

VI.

Trezorski zapisi glase na ime i neograničeno su prenosivi.

VII.

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa/100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontovana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje učesnik na aukciji namjerava da kupi.

VIII.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.

IX.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stiče se na dan upisa trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obaveza iz stava 1. ove tačke osigurat će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

X.

Trezorski zapisi iz tačke II ove Odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

XI.

Poslove po osnovu emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

XII.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se posredstvom aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem tekst: BTS) SASE u periodu od 9:00 do 12:00 sati osim ako u pozivu nije drugačije naznačeno.

Ponude za kupovinu trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u periodu od 9:00 do 10:00 sati i u tom periodu dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponudu za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

XIII.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registruje trezorske zapise u skladu s ugovorom, i o istom obavještava SASE i Ministarstvo.

Na osnovu izvještaja RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-410-2/12
09. marta 2012. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, s. r.

Na temelju točke II. stavak 1. Odluke o uvjetima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/11) i točke IV. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12), Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija donosi

ODLUKU

O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Federacija Bosne i Hercegovine emitira trezorske zapise radi financiranja obveza po osnovi unutarnjeg duga u iznosu od 25.000.000,00 KM.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke koristit će se prioritetno za izmirenje obveza iz osnove stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i za izmirenje obveza po osnovi emitiranih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini.

III.

Osnovni elementi trezorskih zapisa iz točke I. ove Odluke su:

- Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine,
- Planirani iznos emisije: 25.000.000,00 KM,
- Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM,
- Datum aukcije: 27. ožujak 2012,
- Datum dospijeća: 26. rujan 2012.

IV.

Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za sudjelovanje na aukciji trezorskih zapisa na internet stranicama Ministarstva, agenta emisije i Sarajevske berze-burze (u daljnjem tekstu: SASE) najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.

V.

Trezorski zapisi emitiraju se u nematerijaliziranom obliku i registriraju kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP).

Ministarstvo sa RVP zaključuje ugovor o poslovima registracije i vođenja trezorskih zapisa.

VI.

Trezorski zapisi glase na ime i neograničeno su prenosivi.

VII.

Prodaja trezorskih zapisa vrši se putem aukcije na SASE po metodi višestrukih cijena.

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjoj razini po formuli:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa/100.

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

Diskontirana vrijednost ponude predstavlja proizvod diskontne cijene i količine trezorskih zapisa koje sudionik na aukciji namjerava kupiti

VIII.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini, djelomično ili da odbije sve ponude za kupnju.

IX.

Vlasništvo nad trezorskim zapisima stječe se na dan upisa trezorskih zapisa na odgovarajuće račune vrijednosnih papira koji se vode kod RVP i vlasniku daje pravo naplate nominalne vrijednosti na dan dospijeća trezorskog zapisa.

Sredstva za izmirenje obveza iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

X.

Trezorski zapisi iz točke II. ove Odluke mogu se otkupiti prije roka njihovog dospijeća.

XI.

Poslove po osnovi emisije trezorskih zapisa obavlja Ministarstvo. Ministarstvo zaključuje ugovor sa SASE i agentom emisije o obavljanju poslova u emisiji trezorskih zapisa.

XII.

Aukcija trezorskih zapisa na primarnom tržištu obavlja se posredstvom aukcijske platforme burzanskog trgovinskog sustava (u daljnjem tekst: BTS) SASE u razdoblju od 9:00 do 12:00 sati osim ako u pozivu nije drukčije naznačeno.

Ponude za kupnju trezorskih zapisa unose se u BTS kao kupovni nalozi u razdoblju od 9:00 do 10:00 sati i u tom razdoblju dozvoljene su izmjene cijene i količine iz kupovnog naloga kao i povlačenje kupovnih naloga.

Ponudu za prodaju trezorskih zapisa unosi se kao prodajni nalog u BTS u razdoblju od 10:00 do 12:00 sati.

XIII.

Nakon obavljenog poravnanja RVP registrira trezorske zapise sukladno ugovoru, i o istom obavješćuje SASE i Ministarstvo.

Na temelju izvješća RVP o registraciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev SASE za uvrštavanje trezorskih zapisa na Kotaciju SASE.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-410-2/12
09. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Ministar
Ante Krajina, v. r.

На основу тачке II став 1. Одлуке о условима и правилима емисије трезорских записа Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 55/11) и тачке IV Одлуке о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа ("Службене новине Федерације БиХ", број 14/12), Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција доноси

ОДЛУКУ

О ЕМИСИЈИ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

Федерација Босне и Херцеговине емитује трезорске записе ради финансирања обавеза по основу унутрашњег дуга у износу од 25.000.000,00 КМ.

II

Средства из тачке I ове Одлуке користиће се приоритетно за измирење обавеза из основа старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине, као и за измирење обавеза по основу емитованих трезорских записа Федерације Босне и Херцеговине у 2011. години.

III

Основни елементи трезорских записа из тачке I ове одлуке су:

– Емитент: Федерација Босне и Херцеговине,
– Планирани износ емисије: 25.000.000,00 КМ,
– Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ,
– Датум аукције: 27. март 2012. године,
– Датум доспијећа: 26. септембар 2012. године.

IV

Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција (у даљем тексту: Министарство) објављује јавни позив за учествовање на аукцији трезорских записа на интернет страницама Министарства, агента емисије и Сарајевске берзе-бурзе (у даљем тексту: САСЕ) најкасније седам дана прије одржавања аукције.

V

Трезорски записи емитују се у нематеријализованом облику и региструју код Регистра вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП).

Министарство са РВП закључује уговор о пословима регистрације и вођења трезорских записа.

VI

Трезорски записи гласе на име и неограничено су преносиви.

VII

Продаја трезорских записа врши се путем аукције на САСЕ по методи вишеструких цијена.

Износ дисконтне цијене трезорских записа израчунава се на годишњем нивоу по формули:

$$C = 100 - \frac{100 * d * i}{365 + d * i}$$

C = дисконтна цијена,

d = број дана до доспијећа и

i = каматна стопа/100.

Дисконтна цијена на понуди исказује се на четири децимална мјеста.

Дисконтована вриједност понуде представља производ дисконтне цијене и количине трезорских записа које учесник на аукцији намјерава да купи.

VIII

Министарство задржава право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.

IX

Власништво над трезорским записима стиче се на дан уписа трезорских записа на одговарајуће рачуне вриједносних папира који се воде код РВП и власнику даје право наплате номиналне вриједности на дан доспијећа трезорског записа.

Средства за измирење обавеза из става 1. ове тачке обезбиједит ће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине.

X

Трезорски записи из тачке II ове Одлуке могу се откупити прије рока њиховог доспијећа.

XI

Послове по основу емисије трезорских записа обавља Министарство. Министарство закључује уговор са САСЕ и агентом емисије о обављању послова у емисији трезорских записа.

XII

Аукција трезорских записа на примарном тржишту обавља се посредством аукцијске платформе берзанског трговинског система (у даљем текст: БТС) САСЕ у периоду од 9:00 до 12:00 сати осим ако у позиву није другачије назначено

Понуде за куповину трезорских записа уносе се у БТС као куповни налози у периоду од 9:00 до 10:00 сати и у том периоду дозвољене су измјене цијене и количине из куповног налога као и повлачење куповних налога.

Понуду за продају трезорских записа уноси се као продајни налог у БТС у периоду од 10:00 до 12:00 сати.

XIII

Након обављеног поравнања РВП региструје трезорске записе у складу с уговором, и о истом обавјештава САСЕ и Министарство.

На основу извјештаја РВП о регистрацији, Министарство доставља захтјев САСЕ за увршћавање трезорских записа на Котацију САСЕ.

XIV

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 08-02-410-2/12
09. марта 2012. године
Сарајево

Министар
Анте Крајина, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

491

Na osnovu člana 44. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU

O PROGRAMU OBAVEZNIH IMUNIZACIJA STANOVNIŠTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2012. GODINI

I - OSNOVNE ODREDBE

Ovom naredbom uređuje se program obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2012. godini.

Obavezna imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine vršit će se u 2012. godini po sljedećem programu:

A - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA

Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa vršit će se kombinovanom četverovalentnom DTPa-IPV vakcinom.

Imunizacija se vrši vakcinacijom (primovakcinacija) i revakcinacijom.

1. Vakcinacija

Vakcinacija obuhvata djecu od navršena dva mjeseca do navršenih dvanaest mjeseci života (djeca rođena 2011. i 2012. godine).

Vakcinisanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml, kombinirane DTPa-IPV vakcine, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mišić. Ukoliko je razmak između pojedinačnih doza duži od 30 dana, vakcinaciju ne treba ponavljati, već samo nastaviti vakcinisanje dok se ne primi treća doza.

Na isti način vakcinisat će se po prvi put (primarno), djeca od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih pet godina života, koja nisu ranije vakcinisana.

2. Revakcinacija

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa obuhvata svu djecu u petoj godini života (rođena od 2007.godine), koja su potpuno vakcinisana protiv difterije, tetanusa i pertusisa, ako je nakon primarnog vakcinisanja protekla najmanje jedna godina.

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa se vrši davanjem jedne doze od 0,5 ml vakcine protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa (DTaP), odnosno kombinovane DTPa-IPV vakcine, intramuskularno u deltoidni mišić.

B - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA

Imunizacija protiv difterije i tetanusa vršit će se kombiniranom DT vakcinom.

Imunizacija se vrši vakcinacijom i revakcinacijom.

1. Vakcinacija

Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu od navršena dva mjeseca do navršenih pet godina života, (rođena 2007. - 2012.), koja se zbog kontraindikacija ne mogu vakcinisati vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa.

Vakcinacija se vrši davanjem tri doze odgovarajuće vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric), sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV). Vakcina protiv difterije i tetanusa se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu od navršenih pet do navršenih četrnaest godina života, koja nisu vakcinisana ili ako nemaju dokaza da su vakcinisana.

Vakcinacija djece od navršenih pet do navršenih sedam godina života, (rođena 2005.-2007. godine), vrši se davanjem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (DT- pediatric). Vakcina se daje u pojedinačnoj dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV).

Vakcinacija djece od navršenih sedam do navršenih četrnaest godina života, (rođena 1998. - 2005. godine) vrši se davanjem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (dT pro-adultis) u pojedinačnoj dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV).

2. Revakcinacija

Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu u četrnaestoj godini života, (rođena 1998. godine), kompletno vakcinisanu i revakcinisanu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno protiv difterije i tetanusa (DT pediatric, odnosno dT pro-adultis).

Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu koja su vakcinisana po prvi put protiv difterije i tetanusa, ako je od dana potpunog vakcinisanja protekla jedna godina.

Revakcinacija se vrši davanjem jedne doze odgovarajuće vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis) u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

C - IMUNIZACIJA PROTIV TETANUSA

Imunizacija protiv tetanusa vrši se vakcinom protiv tetanusa.

Imunizacija protiv tetanusa se vrši vakcinacijom i revakcinacijom.

1. Vakcinacija

Vakcinacija protiv tetanusa obuhvata sve osobe od navršenih četrnaest do navršenih osamnaest godina života, (rođena 1994. - 1998. godine), koja ranije nisu vakcinisana ili nemaju dokaze da su vakcinisana.

Vakcinacija protiv tetanusa se vrši davanjem dvije doze odgovarajuće vakcine protiv tetanusa (TT), u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od jednog do tri mjeseca.

2. Revakcinacija

Revakcinacija obuhvata osobe u osamnaestoj godini života, (rođena 1994. godine), odnosno osobe u završnom razredu srednje škole koje su vakcinisane i revakcinisane protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno difterije i tetanusa.

Revakcinacija obuhvata i osobe od navršenih četrnaest do navršenih osamnaest godina života, koje su prvi put vakcinisane protiv tetanusa nakon navršenih četrnaest godina, a kod kojih je protekla jedna godina od dana potpunog vakcinisanja.

Revakcinacija protiv tetanusa se vrši davanjem jedne doze od 0,5 ml, vakcine protiv tetanusa (TT) intramuskularno, u deltoidni mišić.

D - IMUNIZACIJA PROTIV POLIOMIJELITISA

Imunizacija protiv poliomijelitisa vrši se mrtvom (IPV), odnosno živom (OPV) vakcinom protiv poliomijelitisa.

Imunizacija se vrši vakcinacijom i revakcinacijom.

1.Vakcinacija

Vakcinacija obuhvata djecu od navršenih dva mjeseca života, (rođena 2011. i 2012. godine) i mora se potpuno provesti do navršenih dvanaest mjeseci života.

Vakcinacija obuhvata i djecu od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih četrnaest godina života, (rođena 1998. - 2011. godine), ako ranije nisu vakcinisana ili ako nema dokaza o provedenoj vakcinaciji.

Vakcinacija djece do navršenih pet godina života obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml, inaktivne polio vakcine (IPV, odnosno kombinirane DTPa-IPV vakcine), sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, ili sa tri doze žive oralne vakcine (OPV) s razmakom između pojedinačnih doza od 42 dana. IPV i kombinirana DTPa-IPV vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mišić, a vakcinisanje OPV-om se vrši ukapavanjem 2 kapi (0,1 ml) u usta djeteta. Ukoliko razmak između pojedinih doza bude duži od 30 dana odnosno 42 dana, vakcinaciju ne treba ponavljati, već nastaviti vakcinisanje do treće doze.

Vakcinisanje djece od šeste do četrnaeste godine života obavlja se davanjem tri doze, žive oralne tritipne vakcine (OPV) u razmacima koji ne smiju biti kraći od 42 dana, odnosno davanjem tri doze inaktivne polio vakcine (IPV) sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana.

Vakcinisanje se vrši ukapavanjem dvije kapi OPV vakcine, u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem doze od 0,5 ml inaktivne polio vakcine (IPV), intamuskularno u deltoidni mišić.

Ukoliko je razmak između pojedinačnih doza veći od 42 dana, vakcinisanje ne treba ponavljati, već samo nastaviti vakcinisanje do treće doze.

2. Revakcinacija

Prva revakcinacija obuhvata djecu u drugoj godini života (rođena 2010. godine), ako je od dana potpunog vakcinisanja protekla jedna godina.

Druga revakcinacija obuhvata djecu u petoj godini života (rođena 2007. godine).

Treća revakcinacija obuhvata djecu u četrnaestoj godini života (rođena 1998. godine).

Revakcinacija se vrši ukapavanjem dvije kapi oralne polio vakcine (OPV), u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze od 0,5 ml, inaktivne polio vakcine (IPV), intramuskularno u deltoidni mišić.

E - IMUNIZACIJA PROTIV HEMOFILUSA INFLUENCE TIP b

Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vrši se vakcinom protiv hemofilusa influence tip b (Hib).

Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vrši se vakcinacijom (primoimunizacija) i revakcinacijom.

1. Vakcinacija

Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b, obuhvata svu djecu od navršena dva mjeseca do navršenih 12 mjeseci života (rođenu 2011. i 2012. godine).

Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b, vrši se sa dvije doze vakcine protiv hemofilusa influence tipa b (Hib), sa razmakom između pojedinačnih doza od 30 dana.

Vakcina se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u anterolateralni dio bedra.

Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata i djecu od navršenih 12 mjeseci do navršenih 24 mjeseca života, koja nisu vakcinisana primarno ovom vakcinom. Vakcinacija se vrši davanjem jedne doze vakcine protiv hemofilusa influence tip b, od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

2. Revakcinacija

Revakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tip b obuhvata djecu rođenu 2010., odnosno 2011. godine, koja su prethodno primarno vakcinisana, a od potpunog vakcinisanja je prošla najmanje jedna godina.

Revakcinacija se vrši jednom dozom vakcine od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mišić.

F - IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA, RUBEOLE I PAROTITISA

Imunizaciji protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) podliježu obavezno djeca od navršenih 12 mjeseci do navršenih 14 godina života i obavlja se vakcinacijom i revakcinacijom.

1. Vakcinacija

Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa, obuhvata svu djecu od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih pet godina života (djeca rođena 2011. i 2007. godine).

Ako se iz bilo kojih razloga vakcinacija ne obavi do navršene pete godine vakcinisanje je potrebno obaviti do navršenih 14 godine života (djeca rođena 1998 - 2011. godine).

Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa vrši se jednom dozom od 0,5 ml žive atenuirane, otopljene, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju.

2. Revakcinacija

Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa obuhvata svu djecu u šestoj godini života, (rođena 2006. godine), odnosno po isteku jedne godine od vakcinisanja. Ukoliko se revakcinacija ne obavi u navedenom roku, dijete treba revakcinisati do četrnaeste godine života (sva djeca dobi do četrnaest godina trebaju primiti dvije doze MRP vakcine).

Revakcinacija obuhvata i svu djecu koja se vakcinisana u dobi od 6 do 14 godina, a od vakcinacije je prošlo najmanje 3 mjeseca.

Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa se vrši davanjem jedne doze od 0,5 ml, otopljene žive, atenuirane, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju.

Posebne odredbe

U slučaju pojave većih epidemija morbila, uz saglasnost Stručnog savjetodavnog tijela iz člana 64. stava 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), mogu se vakcinisati protiv morbila djeca od šest do dvanaest mjeseci života, s tim da se moraju revakcinisati u periodu od petnaest do dvadesetčetiri mjeseca života.

Imunizacija protiv morbila i rubeole može se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina života, koje nisu imunizirane ili su nepotpuno imunizirane protiv ovih bolesti (ako nemaju dvije doze morbila, odnosno jednu dozu rubeole).

G - IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE

Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu rođenu 2012. godine i vrši se davanjem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputstvu proizvođača) intradermalno, 12 - 24 sata po rođenju, u lijevi deltoidni predio.

Ako se iz bilo kojeg razloga novorođenče ne vakciniše istovremeno sa vakcinom protiv hepatitisa B, vakcinu protiv tuberkuloze dati u prvom mogućem kontaktu sa zdravstvenom službom, bez obzira na vremenski razmak.

Vakcinaciji protiv tuberkuloze, bez prethodnog tuberkulinskog testiranja, obavezno podliježu i sva djeca do pet godina života (rođena 2007. - 2011. godine), koja nisu iz bilo kojih razloga vakcinisana u navedenom terminu. Vakcinacija se obavlja davanjem jedne doze od 0,1 ml (prema uputstvu proizvođača) intradermalno, u lijevi deltoidni predio.

Dokaz da je vakcinisanje djece uspjelo jest ožiljak na mjestu primjene vakcine koji se kontrolira od tri do šest mjeseci nakon vakcinisanja. Djeca koja nemaju ožiljak ili je prečnik ožiljka manji od 3 mm, vakcinišu se ponovo jednom dozom vakcine protiv tuberkuloze.

H - IMUNIZACIJA PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA B

a) Vakcinacija novorođenčadi

Obavezna vakcinacija protiv virusnog hepatitisa B obuhvata svu djecu rođenu u 2012. godini.

Vakcinacija novorođenčadi vrši se davanjem tri doze odgovarajuće vakcine, (pojedinačna doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po šemi vakcinisanja 0, 1, 6 mjeseci.

Prva doza vakcine daje se 12-24 sata po rođenju, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Druga doza vakcine se daje 1 mjesec nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Treća doza vakcine daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajuće vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju.

Ako se novorođenče ne vakciniše istovremeno sa vakcinom protiv tuberkuloze, vakcinu protiv hepatitisa B dati u prvom mogućem kontaktu sa zdravstvenom službom, bez obzira na vremenski razmak.

b) Vakcinacija novorođenčadi HBsAg pozitivnih majki

Vakcinacija novorođenčadi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne zaštite vakcinom po shemi 0, 1, 2, 12 mjeseci, osim prve doze vakcine potrebno je istovremeno, ali na različita mjesta, dati odgovarajuću dozu humanog hepatitis B imunoglobulina.

I - IMUNIZACIJA KOMBINIRANOM VAKCINOM

Imunizacija kombiniranom vakcinom može se obaviti:

1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP);
2. protiv difterije i tetanusa (DT);
3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV);
4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP);
5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-Hib);
6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-IPV-Hib);
7. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa (DTPa-IPV),
8. drugim kombiniranim vakcinama čije su komponente zastupljene u programu imunizacije.

Istovremena imunizacija može se vršiti davanjem:

– dva ili više mrtvih antigena;
– dva ili više živih antigena;
– više mrtvih i više živih antigena.

Istovremeno imunizacija se može obaviti:

1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B;
2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa;
3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa;
4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influence tip b, morbila, rubeole, parotitisa, rota virusa i virusnog hepatitisa B.

Razmaci između vakcina koje se daju po kalendaru vakcinacije, ukoliko nije drukčije navedeno u programu, moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod vakcinacije oralnom polio vakcinom, razmak mora biti 42 dana.

Različite vakcine davati (aplicirati) na različita mjesta.

Vakcine se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju.

J - KONTRAINDIKACIJE ZA PROVOĐENJE IMUNIZACIJE

Obaveznoj imunizaciji protiv zaraznih bolesti ne podliježu osobe kod kojih doktor medicine utvrdi da postoje kontraindikacije.

Kontraindikacije za vakcinaciju protiv određene zarazne bolesti mogu biti opće i posebne.

a) Opće kontraindikacije za sve imunizacije su:

1. akutne bolesti;
2. febrilna stanja;
3. preosjetljivost na sastojke vakcine;
4. anafilaktička reakcija na prethodnu vakcinu;
5. za žive atenuirane virusne vakcine, još i:
   – stanje oslabljenog imuniteta (imunodeficijencija stečena, prirođena ili u toku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima - veće doze, alkilirajućim spojevima ili uslijed zračenja);
   – graviditet.

b) Posebne kontraindikacije su:

1. **Za vakcinaciju protiv tuberkuloze:** oštećenje staničnog imuniteta zbog HIV infekcije.
2. **Za vakcinaciju protiv pertusisa:** progresivne bolesti centralnog nervnog sistema (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija), komplikacija na prethodnu dozu vakcine (konvulzije, kolaps, stanje slično šoku u toku 48 sati od prethodne doze, encefalopatija u roku od 7 dana od prethodne DTP doze).
3. **Za vakcinaciju novorođenčadi protiv hepatitisa B:** vitalna ugroženost novorođenčeta i Apgar < 7.

Osim kontraindikacija navedenih pod tačkom b) pri imunizaciji protiv pojedinih zaraznih bolesti mogu biti i druge kontraindikacije propisane od strane proizvođača vakcina.

Kontraindikacije za imunizaciju protiv određene zarazne bolesti određuje doktor medicine koji vrši imunizaciju, odnosno pod čijim se nadzorom ona vrši, pregledom osoba koje podliježu obaveznoj imunizaciji i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju prije pristupanja imunizaciji.

Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih osoba protiv određenih zaraznih bolesti mogu biti privremene ili trajne.

Ako postoje privremene kontraindikacije, upisuju se u osnovnu dokumentaciju i odmah se određuje vrijeme i mjesto naknadne vakcinacije.

Trajne kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti određuje Komisija za postvakcinalne reakcije i komplikacije Federalnoga ministarstva zdravstva (čl. 13 Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08, 6/10 i 8/11), sastavljena od stručnjaka iz oblasti pedijatrije, infektologije i epidemiologije, a na osnovu nalaza doktora medicine odgovarajuće specijalnosti, odnosno uvida u osnovnu medicinsku dokumentaciju.

Utvrđena trajna kontraindikacija se upisuje u osnovnu dokumentaciju i o tome izdaje potvrda. Komisija za postvakcinalne reakcije i komplikacije donosi preporuke o liječenju postvakcinalnih reakcija i komplikacija.

K - NAČIN PROVOĐENJA IMUNIZACIJE

Obavezna imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti obavlja se kontinuirano.

L - KONTINUIRANA IMUNIZACIJA

Kontinuirana imunizacija provodi se cijele godine.

Kontinuirana imunizacija obavezno se provodi u svim područjima općine, a prema utvrđenom kalendaru:

- odmah poslije rođenja protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata);
- sa navršenim jednim mjesecom života protiv hepatitisa B;
- sa navršena dva mjeseca života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- u četvrtom mjesecu života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- sa navršenih šest mjeseci života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B;
- sa navršenih dvanaest mjeseci života protiv morbila, rubeole i parotitisa;
- u osamnaestom mjesecu života - revakcinacija protiv poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- u petoj godini života - revakcinacija protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa;
- u šestoj godini života - revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa,
- u četrnaestoj godini - revakcinacija protiv difterije, tetanusa (dT pro adultis) i poliomijelitisa;
- u osamnaestoj godini života - revakcinacija protiv tetanusa.

Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sve osobe koje podliježu obaveznoj imunizaciji, osim osoba kod kojih postoje trajne kontraindikacije.

"Kalendar imunizacije za 2012. godinu" nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove naredbe (Prilog 1.)

M - POSTUPAK SA OTVORENIM BOČICAMA VAKCINA

1. Liofilizirane vakcine: MRP (protiv morbila, rubeole i parotitisa), Rubeole, Hemofilusa influence tip b) i BCG

(protiv tuberkuloze), upotrijebiti unutar šest sati nakon rastvaranja.

2. Tečne vakcine: OPV, DTP, DT, TT, hepatitis B (multidozne bočice), nakon otvaranja mogu se koristiti i narednih 14 dana.

Vakcine navedene pod tač. 1. i 2. smiju se koristiti na navedeni način, u skladu sa politikom otvorenih bočica SZO (WHO/V&B/00.09) pod uvjetom da:

- nije istekao rok upotrebe;
- su skladištene pod određenim uvjetima hladnog lanca;
- su osigurani svi uvjeti asepse prilikom navlačenja sadržaja bočice;
- vial monitor (ako je na bočici) nije dosegao tačku odbacivanja;
- čep bočice nije bio uronjen u vodu.

II - OBAVEZE NADLEŽNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I ORGANA UPRAVE U POGLEDU PROVOĐENJA PROGRAMA IMUNIZACIJE

Ako u bilo kojem naselju ili u dijelu naselja u kojem se provodi imunizacija broj imuniziranih osoba ne dostigne 95% od broja osoba koje podliježu obaveznoj imunizaciji protiv tih bolesti, mora se obaviti dopunska imunizacija dok se ne postigne propisani postotak.

Kantonalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, određuje za svaku pripadajuću općinu zdravstvenu ustanovu koja će izvoditi Program imunizacije, kao i način provođenja imunizacije.

Zdravstvena ustanova koja izvodi Program imunizacije će, uz stručnu pomoć nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, donijeti godišnji plan imunizacije sa podacima o broju obaveznika, vremenu i mjestu izvođenja imunizacije i sastavu tima koji izvodi imunizaciju, najkasnije 15 dana prije početka provođenja Programa imunizacije.

Plan imunizacije treba dostaviti nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi ovjere. Tek nakon ovjere plana imunizacije može započeti provođenje Programa imunizacije.

Nadležni općinski organ uprave za oblast zdravstva, dužan je izraditi spiskove za novorođenu djecu, obaveznike za imunizaciju, kao i prikupiti podatke o doseljenoj, odseljenoj i umrloj djeci i omladini u dobi do navršenih 18 godina života.

Izrađene spiskove i podatke treba dostaviti zdravstvenoj ustanovi radi uspostavljanja kartoteke.

Zdravstvene ustanove, obavezne su odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedinačnim pozivima pozvati sve obaveznike na imunizaciju.

Za maloljetnike poziv se upućuje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podliježe imunizaciji.

Izuzetno, poziv se neće dostavljati učenicima osnovnih i srednjih škola.

Zdravstvena ustanova - vakcinacioni centar obavezna je pismenim putem izvjestiti školu o polaznicima određenih razreda koji podliježu imunizaciji, o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije, te održati prethodni sastanak s roditeljima učenika koja će se imunizirati.

Imunizacija učenika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama škole.

Škole su obavezne na osnovu primljene obavijesti dovesti na imunizaciju sve učenike koji podliježu imunizaciji od određenih zaraznih bolesti.

Doktor medicine koji prilikom imunizacije utvrdi postojanje uzgredne pojave, u svakom pojedinom slučaju, shodno stručno-metodološkom uputstvu, obavezno odmah, a najkasnije u toku 24 sata obavještava Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo, na obrascu "Prijava postvakcinalnih komplikacija", a u slučaju težih uzgrednih pojava ili iznenadne smrti i telefonom.

Zdravstvene ustanove koje koriste vakcine obavezne su da rukuju vakcinama pod odgovarajućim režimom "hladnog lanca".

Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje provode imunizaciju, moraju imati pripremljene ampule adrenalina, kortizonskog preparata sa brzim djelovanjem, kalcijuma za intravenoznu primjenu i antihistaminskih preparata.

Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju dužne su za svaku osobu koja pristupi imunizaciji da osiguraju jednu špricu i jednu iglu za jednokratnu upotrebu.

III - EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJA O OBAVLJENOJ IMUNIZACIJI

Zdravstvene ustanove koje obavljaju obaveznu imunizaciju obavezne su voditi evidenciju o izvršenoj imunizaciji za svaku osobu koja podliježe toj imunizaciji.

Svi podaci o izvršenoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obaveznika vakcinisanja - "Karton vakcinacije" koji se nalazi u kartoteci punkta za vakcinaciju kojem gravitira osoba koja se vakciniše. Isti podaci unose se u "Iskaznicu vakcinisanja" koja predstavlja osobnu dokumentaciju i koju vakcinisana osoba zadržava kod sebe.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju dužna je napraviti godišnji plan imunizacije i dostaviti ga nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo, a ovaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH najkasnije do 1. februara za tekuću godinu.

Zdravstvene ustanove koje provode Program imunizacije obavezne su dostaviti mjesečni izvještaj o izvršenoj imunizaciji i potrošnji vakcina na propisanom obrascu nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnji izvještaj najkasnije do 1. februara za proteklu kalendarsku godinu.

Nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo sastavlja zbirni mjesečni izvještaj o provedenoj vakcinaciji i potrošnji vakcina na svom području, i dostavlja ga Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec, a godišnji izvještaj dostavlja najkasnije do 15. marta za proteklu kalendarsku godinu.

Provjera vakcinalnog statusa obavezno se vrši:

1. Prilikom upisa u sve vrste predškolskih ustanova;
2. Prilikom upisa u sve vrste škola od osnovnih do visokih;
3. Prije izvođenja imunizacije po epidemiološkim indikacijama;
4. Prilikom prijema djece i omladine na bolničko liječenje;
5. Prilikom prijema u radni odnos;
6. Prilikom svake posjete ljekaru (novorođenčadi, male djece, predškolske i školske djece i omladine);
7. Prilikom prijema djece u đačke i studentske domove;
8. Prilikom prijema osoba u kolektivne smještaje.

Provjera se sastoji u pružanju dokaza odgovornoj osobi, podnošenjem odgovarajuće dokumentacije o svim prethodnim imunizacijama.

Na osnovu utvrđenog statusa o prethodnim imunizacijama, vrši se vakcinacija, odnosno revakcinacija u skladu sa ovim Programom.

IV - ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-1615/12
08. marta 2012. godine
Sarajevo

Ministar
Prof. dr. **Rusmir Mesihović**, s. r.

P r i l o g 1.

KALENDAR IMUNIZACIJE ZA 2012.GODINU

Dob	Vrsta vakcine	Napomena
Po rođenju	HepB 1+BCG	Hep B odmah po rođenju, najbolje u roku od 12-24 sata
1 mjesec	HepB 2	
2 mjeseca	DTPa-IPV 1 + Hib 1	Razmak između pojedinih doza najmanje 30 dana
4 mjeseca	DTPa-IPV 2 + Hib 2	
6 mjeseci	DTPa-IPV3 + HepB 3	
12 mjeseci	MRP 1	
18 mjeseci	Hib 3 + OPV 1	
5 godina	DTaPer-IPV	
6 godina	MRP 2	
14 godina	dT + OPV 3	Završni razred osnovne škole
18 godina	TT	Završni razred srednje škole

Tumač skraćenica:

- **BCG** – Bacille Calmette-Guérin-vakcina protiv tuberkuloze
- **HepB** – vakcina protiv hepatitisa B
- **Hib** – vakcina protiv hemofilusa influence tip b
- **DTPa** – vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno)
- **DTPa-IPV** – kombinirana vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno) i inaktivna vakcina protiv poliomijelitisa
- **OPV** – oralna vakcina protiv poliomijelitisa
- **IPV** – inaktivna vakcina protiv poliomijelitisa
- **MRP** – vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa
- **DT (pediatric)** - vakcina protiv difterije i tetanusa za djecu do 7 godina
- **dT (pro adultis)** – vakcina protiv difterije i tetanusa za djecu stariju od 7 godina
- **TT**- vakcina protiv tetanusa

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

IZVJEŠTAJ O OBAVEZNIM IMUNIZACIJAMA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI

za_____mjesec 20__godine

Vrsta vakcine		Ciljana grupa /kohorta/ djece prema kalendaru imunizacije			Djeca drugih dobnih grupa /nevakcinisana prema kalendaru imunizacije/		
		Broj planiranih	Broj imuniziranih	%	Broj planiranih	Broj imuniziranih	%
		1	2	3	4	5	6
VAKCINACIJA	BCG						
	HepB 1						
	HepB 2						
	HepB 3						
	DTPa- IPV 1						
	DTPa- IPV 2						
	DTPa- IPV 3						
	Hib 1						
	Hib 2						
	MRP						
REVAKCINACIJA	Hib						
	OPV 1						
	DTPa-IPV						
	OPV 2						
	MRP						
	dT (pro adult.)						
	OPV 3						
	TT						

Napomena :

Datum:_____ _____

Odgovorna osoba

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

GODIŠNJI PLAN IMUNIZACIJE

za 20___godinu

Vakcina		Broj planirane djece prema kalendaru imunizacije (ciljana grupa)	Broj planirane nevakcinisane djece drugih dobnih grupa	Ukupno
VAKCINACIJA	BCG			
	HepB (3 doze)			
	DTPa-IPV (3 doze)			
	Hib (2 doze)			
	DT pediatric			
	MRP			
REVAKCINACIJA	Hib			
	OPV 1			
	DTPa-IPV			
	OPV 2			
	MRP			
	dT (pro adul.)			
	OPV 3			
	DT pediatric			
	TT			

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI VAKCINA

Za_____mjesec 20___godine

Vakcina	Broj doza na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza vakcina u toku mjeseca	Broj utrošenih doza vakcina u toku mjeseca	Broj odbačenih doza vakcina u toku mjeseca	Broj preostalih doza vakcina na kraju mjeseca
BCG					
HepB monodozni					
HepB multidozni					
DTPa-IPV					
OPV					
Hib					
MRP					
DTPa					
DT pediatric					
dT (pro adultis)					
TT					

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA PO OPŠTINAMA U _____GODINI
ZA KANTON_____

Opština ▶																																			
Broj vakcinisanih ▶		Ciljna dobna grupa			Druge dobne grupe			Ciljna dobna grupa			Druge dobne grupe			Ciljna dobna grupa			Druge dobne grupe			Ciljna dobna grupa			Druge dobne grupe			Ciljna dobna grupa			Druge dobne grupe		
Vrsta vakcine		Br.planiranih	Br.vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak	Br.planiranih	Br. vakcinisanih	Postotak
VAKCINACIJA	BCG																														
	HepB 1																														
	HepB 2																														
	HepB 3																														
	DTPa-IPV 1																														
	DTPa-IPV 2																														
	DTPa-IPV 3																														
	Hib 1																														
	Hib 2																														
	MRP																														
REVAKCINACIJA	Hib																														
	OPV 1																														
	DTPa-IPV																														
	OPV 2																														
	MRP																														
	dT (pro adul.)																														
	OPV 3																														
	TT																														

Napomena:
Datum:_____

Odgovorna osoba: _____

PRIJAVA POSTVAKCINALNIH KOMPLIKACIJA

Demografski podaci

PREZIME I IME OCA:	IME:	Datum rođenja: dd/mm/ gggg . . / . . /	Matični broj:
Adresa:		Pol (zaokruži): M / Ž	Mjesto:
Opština:		Kanton:	
Zdravstvena ustanova:		Ime ljekara:	

APLICIRANE VAKCINE	Doza	Mjesto aplikacije	Serijski broj	Proizvođač	Rok trajanja

Datum vakcinacije	Datum početka postv.kompl	Vrijeme trajanja	Datum prijave

Zaokružite kvadratić i opišite postvakcinalnu komplikaciju: ❑ Toksični šok sindrom ❑ Sepsa ❑ Absces; a) sterilni b) bakterijski ❑ Limfadenitis: a) > 1.5 cm b) supurativni ❑ Teže druge reakcije (opisati): ❑ Druge komplikacije (navedi):	Raniji podaci o postvakcinalnim reakcijama i alergijama:
Oporavljen: DA / NE Datum: dd/mm/gg ..... Hospitalizovan: DA / NE Datum: dd/mm/gg ..... Umro: DA / NE Datum: dd/mm/gg	
Datum prijema prijeve:	Potpis ljekara:
Broj evidencije prijema: Datum: dd/mm/gg	

Kanton_____

Zdravstvena ustanova/porodilište_____

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA U PORODILIŠTU
za_____mjesec 20____godine

Vakcina	Broj živorođenih	Broj vakcinisanih	%
BCG			
Hepatitis B			

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI VAKCINA U PORODILIŠTU
za_____mjesec 20____godine

Vakcina	Broj doza vakcina na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza vakcina u toku mjeseca	Broj utrošenih doza u toku mjeseca	Broj odbačenih doza vakcina u toku mjeseca**	Broj preostalih doza na kraju mjeseca
BCG					
Hepatitis B					

** Istekao rok valjanosti, nepravilno skladištenje, odbačene, nepotrošene bočice itd.

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

Kanton:_____

ZBIRNI IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA PO PORODILIŠTIMA KANTONA
za _____mjesec 20____godine

Vakcina►	BCG			Hepatitis B		
Porodilišta ▼	Broj živorođenih	Broj vakcin.	Postotak	Broj živorođenih	Broj vakcin.	Postotak
Kanton UKUPNO						

ZBIRNI IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI VAKCINA PO PORODILIŠTIMA KANTONA
za _____mjesec 20____godine

VAKCINE ►	BCG					Hepatitis B				
Porodilišta ▼	Broj doza vakcina na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza tokom mjeseca	Broj utrošenih doza tokom mjeseca	Broj odbačenih doza tokom mjeseca	Broj preostalih doza na kraju mjeseca	Broj doza vakcina na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza tokom mjeseca	Broj utrošenih doza tokom mjeseca	Broj odbačenih doza tokom mjeseca	Broj preostalih doza na kraju mjeseca
Kanton UKUPNO										

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

Temeljem članka 44. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU

O PROGRAMU OBVEZNIH IMUNIZACIJA PUČANSTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2012. GODINI

I - TEMELJENE ODREDBE

Ovom naredbom uređuje se program obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2012. godini.

Obvezna imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine obavljat će se u 2012. godini po sljedećem programu:

A - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA

Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavljat će se kombiniranim četverovalentnim DTPa-IPV cjepivom.

Imunizacija se obavlja cijepljenjem (primovakcinacija) i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje obuhvata djecu od navršena dva mjeseca do navršenih dvanaest mjeseci života (djeca rođena 2011. i 2012. godine).

Cijepljenje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml, kombiniranog DTPa-IPV cjepiva, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana. Cjepivo se daje intramuskularno u deltoidni mišić. Ukoliko je razmak između pojedinačnih doza dulji od 30 dana, cijepljenje ne treba ponavljati, već samo nastaviti cijepljenje dok se ne primi treća doza.

Na isti način cijepit će se po prvi put (primarno), djeca od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih pet godina života, koja nisu ranije cijepljena.

2. Docjepljivanje

Docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obuhvata svu djecu u petoj godini života (rođena od 2007. godine), koja su potpuno cijepljena protiv difterije, tetanusa i pertusisa, ako je nakon primarnog cijepljenja protekla najmanje jedna godina.

Docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa se obavlja davanjem jedne doze od 0,5 ml cjepiva protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa (DTaP), odnosno kombiniranog DTPa-IPV cjepiva, intramuskularno u deltoidni mišić.

B - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA

Imunizacija protiv difterije i tetanusa obavljat će se kombiniranim DT cjepivom.

Imunizacija se obavlja cijepljenjem i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu od navršena dva mjeseca do navršenih pet godina života, (rođena 2007. - 2012.), koja se zbog kontraindikacija ne mogu cijepiti cjepivom protiv difterije, tetanusa i pertusisa.

Cijepljenje se obavlja davanjem tri doze odgovarajućeg cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT pediatric), sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV). Cjepivo protiv difterije i tetanusa se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu od navršenih pet do navršenih četrnaest godina života, koja nisu cijepljena ili ako nemaju dokaza da su cijepljena.

Cijepljenje djece od navršenih pet do navršenih sedam godina života, (rođena 2005.-2007. godine), obavlja se davanjem dvije doze cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT- pediatric). Cjepivo se daje u pojedinačnoj dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV).

Cijepljenje djece od navršenih sedam do navršenih četrnaest godina života, (rođena 1998. - 2005. godine) obavlja se davanjem dvije doze cjepiva protiv difterije i tetanusa (dT pro-adultis) u pojedinačnoj dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV).

2. Docjepljivanje

Docjepljivanje protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu u četrnaestoj godini života, (rođena 1998. godine), kompletno cijepljenu i docijepljenu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno protiv difterije i tetanusa (DT pediatric, odnosno dT pro-adultis).

Docjepljivanje protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu koja su cijepljena po prvi put protiv difterije i tetanusa, ako je od dana potpunog cijepljenja protekla jedna godina.

Docjepljivanje se obavlja davanjem jedne doze odgovarajućeg cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis) u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

C - IMUNIZACIJA PROTIV TETANUSA

Imunizacija protiv tetanusa obavlja se cjepivom protiv tetanusa.

Imunizacija protiv tetanusa se obavlja cjepivom i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje protiv tetanusa obuhvata sve osobe od navršenih četrnaest do navršenih osamnaest godina života, (rođena 1994.-1998. godine), koje ranije nisu cijepljene ili nemaju dokaze da su cijepljene.

Cijepljenje protiv tetanusa se obavlja davanjem dvije doze odgovarajuće vakcine protiv tetanusa (TT), u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić, sa razmakom između pojedinačnih doza od jednog do tri mjeseca.

2. Docjepljivanje

Docjepljivanje obuhvata osobe u osamnaestoj godini života, (rođena 1994. godine), odnosno osobe u završnom razredu srednje škole koje su cijepljena i docjepljena protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno difterije i tetanusa.

Docjepljivanje obuhvata i osobe od navršenih četrnaest do navršenih osamnaest godina života, koje su prvi put cijepljene protiv tetanusa nakon navršenih četrnaest godina, a kod kojih je protekla jedna godina od dana potpunog cijepljenja.

Docjepljivanje protiv tetanusa se obavlja davanjem jedne doze od 0,5 ml, cjepiva protiv tetanusa (TT) intramuskularno, u deltoidni mišić.

D - IMUNIZACIJA PROTIV POLIOMIJELITISA

Imunizacija protiv poliomijelitisa obavlja se mrtvim (IPV), odnosno živim (OPV) cjepivom protiv poliomijelitisa.

Imunizacija se obavlja cijepljenjem i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje obuhvata djecu od navršenih dva mjeseca života, (rođena 2011. i 2012. godine) i mora se potpuno provesti do navršenih dvanaest mjeseci života.

Cijepljenje obuhvata i djecu od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih četrnaest godina života, (rođena 1998.-2011. godine), ako ranije nisu cijepljena ili ako nema dokaza o provedenom cijepljenju.

Cijepljenje djece do navršenih pet godina života obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml, inaktivnog polio cjepiva (IPV, odnosno kombiniranog DTPa-IPV cjepiva), sa razmakom između pojedinačnih doza od najmanje 30 dana, ili sa tri doze živog oralnog cjepiva (OPV) s razmakom između pojedinačnih doza od 42 dana. IPV i kombinirano DTPa-IPV cjepivo se daje

intramuskularno u deltoidni mišić, a cijepljenje OPV-om se obavlja ukapavanjem 2 kapi (0,1 ml) u usta djeteta. Ukoliko razmak između pojedinih doza bude duži od 30 dana odnosno 42 dana, cijepljenje ne treba ponavljati, već nastaviti cijepljenje do treće doze.

Cijepljenje djece od šeste do četrnaeste godine života obavlja se davanjem tri doze, živog oralnog tritipnog cjepiva (OPV) u razmacima koji ne smiju biti kraći od 42 dana, odnosno davanjem tri doze inaktivnog polio cjepiva (IPV) sa razmakom između pojedinih doza od najmanje 30 dana.

Cijepljenje se obavlja ukapavanjem dvije kapi OPV cjepiva, u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem doze od 0,5 ml inaktivnog polio cjepiva (IPV), intamuskularno u deltoidni mišić.

Ukoliko je razmak između pojedinačnih doza veći od 42 dana, cijepljenje ne treba ponavljati, već samo nastaviti cijepljenje do treće doze.

2. Docjepljivanje

Prvo docjepljivanje obuhvata djecu u drugoj godini života (rođena 2010. godine), ako je od dana potpunog cijepljenja protekla jedna godina.

Drugo docjepljivanje obuhvata djecu u petoj godini života (rođena 2007. godine).

Treće docjepljivanje obuhvata djecu u četrnaestoj godini života (rođena 1998. godine).

Docjepljivanje se obavlja ukapavanjem dvije kapi oralne polio vakcine (OPV), u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze od 0,5 ml, inaktivnog polio cjepiva (IPV), intramuskularno u deltoidni mišić.

E - IMUNIZACIJA PROTIV HEMOFILUSA INFLUENCE TIP b

Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b obavlja se cjepivom protiv hemofilusa influence tip b (Hib).

Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b obavlja se cijepljenjem (primoimunizacija) i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b, obuhvata svu djecu od navršena dva mjeseca do navršenih 12 mjeseci života (rođenu 2011. i 2012. godine).

Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b, obavlja se sa dvije doze cjepiva protiv hemofilusa influence tipa b (Hib), sa razmakom između pojedinačnih doza od 30 dana.

Cjepivo se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u anterolateralni dio bedra.

Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata i djecu od navršenih 12 mjeseci do navršenih 24 mjeseca života, koja nisu cijepljena primarno ovim cjepivom. Cijepljenje se obavlja davanjem jedne doze cjepiva protiv hemofilusa influence tip b, od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mišić.

2. Docjepljivanje

Docjepljivanje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tip b obuhvata djecu rođenu 2010, odnosno 2011. godine, koja su prethodno primarno cijepljena, a od potpunog cijepljenja je prošla najmanje jedna godina.

Docjepljivanje se obavlja jednom dozom vakcine od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mišić.

F - IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA, RUBEOLE I PAROTITISA

Imunizaciji protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) podliježu obvezno djeca od navršenih 12 mjeseci do navršenih 14 godina života i obavlja se cijepljenjem i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje

Cijepljenje protiv morbila, rubeole i parotitisa, obuhvata svu djecu od navršenih dvanaest mjeseci do navršenih pet godina života (djeca rođena 2011. i 2007. godine).

Ako se iz bilo kojih razloga cijepljenje ne obavi do navršene pete godine cijepljenje je potrebno obaviti do navršenih 14 godine života (djeca rođena 1998 - 2011. godine).

Cijepljenje protiv morbila, rubeole i parotitisa obavlja se jednom dozom od 0,5 ml žive atenuirane, otopljene, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju.

2. Docjepljivanje

Docjepljivanje protiv morbila, rubeole i parotitisa obuhvata svu djecu u šestoj godini života, (rođena 2006. godine), odnosno po isteku jedne godine od cijepljenja. Ukoliko se docjepljivanje ne obavi u navedenom roku, dijete treba docijepiti do četrnaeste godine života (sva djeca dobi do četrnaest godina trebaju primiti dvije doze MRP cjepiva).

Docjepljivanje obuhvata i svu djecu koja su cijepljena u dobi od 6 do 14 godina, a od cijepljenja je prošlo najmanje 3 mjeseca.

Docjepljivane protiv morbila, rubeole i parotitisa se obavlja davanjem jedne doze od 0,5ml, otopljene žive, atenuirane, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju.

Zasebne odredbe

U slučaju pojave većih epidemija morbila, uz suglasnost Stručnog savjetodavnog tijela iz članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), mogu se cijepiti protiv morbila djeca od šest do dvanaest mjeseci života, s tim da se moraju docijepiti u periodu od petnaest do dvadesetčetiri mjeseca života.

Imunizacija protiv morbila i rubeole može se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina života, koje nisu imunizirane ili su nepotpuno imunizirane protiv ovih bolesti (ako nemaju dvije doze morbila, odnosno jednu dozu rubeole).

G - IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE

Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu rođenu 2012. godine i obavlja se davanjem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputu proizvođača) intradermalno, 12 - 24 sata po rođenju, u lijevi deltoidni predio.

Ako se iz bilo kojeg razloga novorođenče ne cijepi istodobno sa cjepivom protiv hepatitisa B, cjepivo protiv tuberkuloze dati u prvom mogućem kontaktu sa zdravstvenom službom, bez obzira na vremenski razmak.

Cijepljenju protiv tuberkuloze, bez prethodnog tuberkulinskog testiranja, obvezno podliježu i sva djeca do pet godina života, (rođena 2007. - 2011. godine), koja nisu iz bilo kojih razloga cijepljena u navedenom terminu. Cijepljenje se obavlja davanjem jedne doze od 0,1 ml (prema uputi proizvođača) intradermalno, u lijevi deltoidni predio.

Dokaz da je cijepljenje djece uspjelo jest ožiljak na mjestu primjene vakcine koji se kontrolira od tri do šest mjeseci nakon cijepljenja. Djeca koja nemaju ožiljak ili je promjer ožiljka manji od 3 mm cijepe se ponovo jednom dozom vakcine protiv tuberkuloze.

H - IMUNIZACIJA PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA B

a) Cijepljenje novorođenčadi

Obvezno cijepljenje protiv virusnog hepatitisa B obuhvata svu djecu rođenu u 2012. godini.

Cijepljenje novorođenčadi obavlja se davanjem tri doze odgovarajućeg cjepiva, (pojedinačna doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po shemi cijepljenja 0, 1, 6 mjeseci.

Prva doza cjepiva daje se 12-24 sata po rođenju, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajućeg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Druga doza cjepiva se daje 1 mjesec nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajućeg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra.

Treća doza cjepiva daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovarajućeg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju.

Ako se novorođenče ne cijepi istodobno sa cjepivom protiv tuberkuloze, cijepljenje protiv hepatitisa B dati u prvom

mogućem kontaktu sa zdravstvenom službom, bez obzira na vremenski razmak.

b) Cijepljenje novorođenčadi HBsAg pozitivnih majki

Cijepljenje novorođenčadi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne zaštite cjepivom po shemi 0, 1, 2, 12 mjeseci, osim prve doze cjepiva potrebno je istodobno, ali na različita mjesta, dati odgovarajuću dozu humanog hepatitis B imunoglobulina.

I - IMUNIZACIJA KOMBINIRANIM CJEPIVOM

Imunizacija kombiniranim cjepivom može se obaviti:

1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP);
2. protiv difterije i tetanusa (DT);
3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV);
4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP);
5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-Hib);
6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-IPV-Hib);
7. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa (DTPa-IPV),
8. drugim kombiniranim cjepivom čije su komponente zastupljene u programu imunizacije.

Istodobna imunizacija može se obaviti davanjem:

- dva ili više mrtvih antigena;
- dva ili više živih antigena;
- više mrtvih i više živih antigena.

Istodobno imunizacija se može obaviti:

1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B;
2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa;
3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa;
4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influence tip b, morbila, rubeole, parotitisa, rota virusa i virusnog hepatitisa B.

Razmaci između cjepiva koja se daju po kalendaru cijepljenja, ukoliko nije drukčije navedeno u programu, moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod cijepljenja oralnim polio cjepivom, razmak mora biti 42 dana.

Različita cjepiva davati (aplicirati) na različita mjesta.

Cjepiva se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju.

J - KONTRAINDIKACIJE ZA PROVEDBU IMUNIZACIJE

Obveznom cijepljenju protiv zaraznih bolesti ne podliježu osobe kod kojih liječnik medicine utvrdi da postoje kontraindikacije.

Kontraindikacije za cijepljenje protiv određene zarazne bolesti mogu biti opće i posebne.

a) Opće kontraindikacije za sve imunizacije su:

1. akutne bolesti;
2. febrilna stanja;
3. preosjetljivost na sastojke cjepiva;
4. anafilaktička reakcija na prethodno cjepivo;
5. za živa atenuirana virusna cjepiva, još i:
   - stanje oslabljenog imuniteta (imunodeficijencija stečena, prirođena ili u tijeku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima-veće doze, alkilirajućim spojevima ili uslijed zračenja);
   - graviditet.

b) Posebne kontraindikacije su:

1. **Za cijepljenje protiv tuberkuloze:** oštećenje staničnog imuniteta zbog HIV infekcije.
2. **Za cijepljenje protiv pertusisa:** progresivne bolesti centralnog nervnog sustava (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija), komplikacija na prethodnu dozu cjepiva (konvulzije, kolaps, stanje slično šoku u toku 48 sati od prethodne doze, encefalopatija u roku od 7 dana od prethodne DTP doze).
3. **Za cijepljenje novorođenčadi protiv hepatitisa B:** vitalna ugroženost novorođenčeta i Apgar < 7.

Osim kontraindikacija navedenih pod točkom b) pri imunizaciji protiv pojedinih zaraznih bolesti mogu biti i druge kontraindikacije propisane od strane proizvođača cjepiva.

Kontraindikacije za imunizaciju protiv određene zarazne bolesti određuje liječnik medicine koji obavlja imunizaciju, odnosno pod čijim se nadzorom ona obavlja, pregledom osoba koje podliježu obveznoj imunizaciji i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju prije pristupanja imunizaciji.

Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih lica protiv određenih zaraznih bolesti mogu biti privremene ili trajne.

Ako postoje privremene kontraindikacije, upisuju se u osnovnu dokumentaciju i odmah se određuje vrijeme i mjesto naknadnog cijepljenja.

Trajne kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti određuje Povjerenstvo za postvakcinalne reakcije i komplikacije Federalnoga ministarstva zdravstva (čl.13 Pravilnika o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08, 6/10 i 8/11), sastavljena od stručnjaka iz oblasti pedijatrije, infektologije i epidemiologije, a temeljem nalaza doktora medicine odgovarajuće specijalnosti, odnosno uvida u osnovnu medicinsku dokumentaciju.

Utvrđena trajna kontraindikacija se upisuje u osnovnu dokumentaciju i o tome izdaje potvrda. Povjerenstvo za postvakcinalne reakcije i komplikacije donosi preporuke o liječenju postvakcinalnih reakcija i komplikacija.

K - NAČIN PROVEDBE IMUNIZACIJE

Obvezna imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti obavlja se kontinuirano.

L - KONTINUIRANA IMUNIZACIJA

Kontinuirana imunizacija provodi se cijele godine.

Kontinuirana imunizacija obvezno se provodi u svim područjima općine, a prema utvrđenom kalendaru:

- odmah poslije rođenja protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata);
- sa navršenim jednim mjesecom života protiv hepatitisa B;
- sa navršena dva mjeseca života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- u četvrtom mjesecu života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- sa navršenih šest mjeseci života protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B;
- sa navršenih dvanaest mjeseci života protiv morbila, rubeole i parotitisa;
- u osamnaestom mjesecu života - docjepljivanje protiv poliomijelitisa i hemofilus influence tip b;
- u petoj godini života - docjepljivanje protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa;
- u šestoj godini života - docjepljivanje protiv morbila, rubeole i parotitisa,
- u četrnaestoj godini - docjepljivanje protiv difterije, tetanusa (dT pro adultis) i poliomijelitisa;
- u osamnaestoj godini života - docjepljivanje protiv tetanusa.

Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sve osobe koje podliježu obveznoj imunizaciji, osim osoba kod kojih postoje trajne kontraindikacije.

"Kalendar imunizacije za 2012. godinu" nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove naredbe (Prilog broj 1).

M - POSTUPAK SA OTVORENIM BOČICAMA CJEPIVA

1. Liofilizirana cjepiva: MRP (protiv morbila, rubeole i parotitisa), Rubeole, Hemofilusa influence tip b) i BCG (protiv tuberkuloze), uporabiti unutar šest sati nakon rastvaranja.

2. Tečna cjepiva: OPV, DTP, DT, TT, hepatitis B (multidozne bočice), nakon otvaranja mogu se koristiti i narednih 14 dana.

Cjepiva navedena pod toč. 1. i 2. smiju se uporabiti na navedeni način, sukladno politici otvorenih bočica SZO (WHO/V&B/00.09) pod uvjetom da:

- nije istekao rok uporabe;
- su skladištene pod određenim uvjetima hladnog lanca;
- su osigurani svi uvjeti asepse prilikom navlačenja sadržaja bočice;
- vial monitor (ako je na bočici) nije dosegao točku odbacivanja;
- čep bočice nije bio uronjen u vodu.

II - OBVEZE OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I TIJELA UPRAVE GLEDE PROVEDBE PROGRAMA IMUNIZACIJE

Ako u bilo kojem naselju ili u dijelu naselja u kojem se provodi imunizacija broj imuniziranih osoba ne dosegne 95% od broja lica koja podliježu obveznoj imunizaciji protiv tih bolesti, mora se obaviti dopunska imunizacija dok se ne postigne propisani procent.

Kantonalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, određuje za svaku pripadajuću općinu zdravstvenu ustanovu koja će izvoditi Program imunizacije, kao i način provedbe imunizacije.

Zdravstvena ustanova koja izvodi Program imunizacije će, uz stručnu pomoć ovlaštenog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, donijeti godišnji plan imunizacije sa podatcima o broju obveznika, vremenu i mjestu izvođenja imunizacije i sastavu tima koji izvodi imunizaciju, najkasnije 15 dana prije početka provedbe Programa imunizacije.

Plan imunizacije treba dostaviti ovlaštenom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi ovjere. Tek nakon ovjere plana imunizacije može započeti provedba Programa imunizacije.

Ovlašteni općinski organ uprave za oblast zdravstva, dužan je izraditi spiskove za novorođenu djecu, obveznike za imunizaciju, kao i prikupiti podatke o doseljenoj, odseljenoj i umrloj djeci i omladini u dobi do navršenih 18 godina života.

Izrađene spiskove i podatke treba dostaviti zdravstvenoj ustanovi radi uspostave kartoteke.

Zdravstvene ustanove, obvezne su odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedinačnim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju.

Za maloljetnike poziv se upućuje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podliježe imunizaciji.

Iznimno, poziv se neće dostavljati učenicima osnovnih i srednjih škola.

Zdravstvena ustanova - cijepni centar obvezna je pismenim putem izvijestiti školu o polaznicima određenih razreda koji podliježu imunizaciji, o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije, te održati prethodni sastanak s roditeljima učenika koja će se imunizirati.

Imunizacija učenika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama škole.

Škole su obvezne temeljem primljene obavijesti dovesti na imunizaciju sve učenike koji podliježu imunizaciji od određenih zaraznih bolesti.

Doktor medicine koji prilikom imunizacije utvrdi postojanje uzgredne pojave, u svakom pojedinom slučaju, shodno stručno-metodološkoj uputi, obvezno odmah, a najkasnije u toku 24 sata obavještava Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i ovlašteni kantonalni zavod za javno zdravstvo, na obrascu "Prijava postvakcinalnih komplikacija", a u slučaju težih uzgrednih pojava ili iznenadne smrti i telefonom.

Zdravstvene ustanove koje koriste cjepiva obvezne su da rukuju cjepivima pod odgovarajućim režimom "hladnog lanca".

Za rad na imunizaciji sa cjepivom koja se daju parenteralno, zdravstvene ustanove koje provode imunizaciju, moraju imati pripremljene ampule adrenalina, kortizonskog preparata sa brzim djelovanjem, kalcijuma za intravenoznu primjenu i antihistaminskih preparata.

Za rad na imunizaciji sa cjepivom koja se daju parenteralno, zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju dužne su za svaku osobu koje pristupi imunizaciji da osiguraju špricu i jednu iglu za jednokratnu uporabu.

III - EVIDENCIJE I IZVJEŠĆIVANJA O OBAVLJENOJ IMUNIZACIJI

Zdravstvene ustanove koje obavljaju obveznu imunizaciju obvezne su voditi evidenciju o obavljenoj imunizaciji za svaku osobu koja podliježe toj imunizaciji.

Svi podatci o obavljenoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika cijepljenja - "Karton cijepljenja" koji se nalazi u kartoteci punkta za cijepljenje kojem gravitira osoba koja se cijepi. Isti podatci unose se u "Iskaznicu cijepljenja" koja predstavlja osobnu dokumentaciju i koju cijepljena osoba zadržava kod sebe.

Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju dužna je napraviti godišnji plan imunizacije i dostaviti ga ovlaštenom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo, a ovaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH najkasnije do 1. veljače za tekuću godinu.

Zdravstvene ustanove koje provode Program imunizacije obvezne su dostaviti mjesečno izvješće o obavljenoj imunizaciji i potrošnji cjepiva na propisanom obrascu ovlaštenom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnje izvješće najkasnije do 1. veljače za proteklu kalendarsku godinu.

Ovlašteni kantonalni zavod za javno zdravstvo sastavlja zbirno mjesečno izvješće o provedenom cijepljenju i potrošnji cjepiva na svom području, i dostavlja ga Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec, a godišnje izvješće dostavlja najkasnije do 15. ožujka za proteklu kalendarsku godinu.

Provjera vakcinalnog statusa obvezno se obavlja:

1. Prilikom upisa u sve vrste predškolskih ustanova;
2. Prilikom upisa u sve vrste škola od osnovnih do visokih;
3. Prije izvođenja imunizacije po epidemiološkim indikacijama;
4. Prilikom prijema djece i omladine na bolničko liječenje;
5. Prilikom prijema u radni odnos;
6. Prilikom svake posjete liječniku (novorođenčadi, male djece, predškolske i školske djece i omladine);
7. Prilikom prijema djece u đačke i studentske domove;
8. Prilikom prijema osoba u kolektivne smještaje.

Provjera se sastoji u pružanju dokaza odgovornoj osobi, podnošenjem odgovarajuće dokumentacije o svim prethodnim imunizacijama.

Temeljem utvrđenog statusa o prethodnim imunizacijama, obavlja se cijepljenje, odnosno docjepljivanje sukladno ovom Programu.

IV - ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-1615/12
08. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Ministar
Prof. dr. **Rusmir Mesihović**, v. r.

P r i l o g 1.

KALENDAR IMUNIZACIJE ZA 2012. GODINU

Dob	Vrsta cjepiva	Napomena
Po rođenju	HepB 1+BCG	Hep B odmah po rođenju, najbolje u roku od 12-24 sata
1 mjesec	HepB 2	
2 mjeseca	DTPa-IPV 1 + Hib 1	Razmak između pojedinih doza najmanje 30 dana
4 mjeseca	DTPa-IPV 2 + Hib 2	
6 mjeseci	DTPa-IPV3 + HepB 3	
12 mjeseci	MRP 1	
18 mjeseci	Hib 3 + OPV 1	
5 godina	DTaPer-IPV	
6 godina	MRP 2	
14 godina	dT + OPV 3	Završni razred osnovne škole
18 godina	TT	Završni razred srednje škole

Tumač skraćenica:

- **BCG** – Bacille Calmette-Guérin - cjepivo protiv tuberkuloze
- **HepB** – cjepivo protiv hepatitisa B
- **Hib** – cjepivo protiv hemofilusa influence tip b
- **DTPa** – cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno)
- **DTPa-IPV** – kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno) i inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa
- **OPV** – oralno cjepivo protiv poliomijelitisa
- **IPV** – inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa
- **MRP** – cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa
- **DT (pediatric)**- cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu do 7 godina
- **dT (pro adultis)** – cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu stariju od 7 godina
- **TT**- cjepivo protiv tetanusa

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

IZVJEŠĆE O OBVEZNIM IMUNIZACIJAMA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI

za_____mjesec 20__godine

Vrsta cjepiva		Ciljna skupina /kohorta/ djece prema kalendaru imunizacije			Djeca drugih dobnih skupina /necijepljena prema kalendaru imunizacije/		
		Broj planiranih	Broj imuniziranih	%	Broj planiranih	Broj imuniziranih	%
		1	2	3	4	5	6
CIJEPLJENJE	BCG						
	HepB 1						
	HepB 2						
	HepB 3						
	DTPa- IPV 1						
	DTPa- IPV 2						
	DTPa- IPV 3						
	Hib 1						
	Hib 2						
	MRP						
DOCJEPLJIVANJE	Hib						
	OPV 1						
	DTPa-IPV						
	OPV 2						
	MRP						
	dT (pro adult.)						
	OPV 3						
	TT						

Napomena :

Datum:_____ _____

Odgovorna osoba

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

GODIŠNJI PLAN IMUNIZACIJE

za 20___godinu

Cjepivo		Broj planirane djece prema kalendaru imunizacije (ciljna skupina)	Broj planirane necijepljene djece drugih dobnih skupina	Ukupno
CIJEPLJENJE	BCG			
	HepB (3 doze)			
	DTPa-IPV (3 doze)			
	Hib (2 doze)			
	DT pediatric			
	MRP			
DOCJEPLJIVANJE	Hib			
	OPV 1			
	DTPa-IPV			
	OPV 2			
	MRP			
	dT (pro adul.)			
	OPV 3			
	DT pediatric			
	TT			

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

Kanton_____

Zdravstvena ustanova_____

IZVJEŠĆE O POTROŠNJI CJEPIVA

Za_____mjesec 20___godine

Cjepivo	Broj doza na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza cjepiva u toku mjeseca	Broj utrošenih doza cjepiva u toku mjeseca	Broj odbačenih doza cjepiva u toku mjeseca	Broj preostalih doza cjepiva na kraju mjeseca
BCG					
HepB monodozni					
HepB multidozni					
DTPa-IPV					
OPV					
Hib					
MRP					
DTPa					
DT pediatric					
dT (pro adultis)					
TT					

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA PO OPĆINAMA U _____GODINI
ZA KANTON_____

Općina ►																																
Broj cijepljenih ►		Ciljna dobna skupina			Druge dobne skupine			Ciljna dobna skupina			Druge dobne skupine			Ciljna dobna skupina			Druge dobne skupine			Ciljna dobna skupina			Druge dobne skupine			Ciljna dobna skupina			Druge dobne skupine		
Vrsta cjepiva		Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent	Br.planiranih	Br.cijepljenih	Procent
CIJEPLJENJE	BCG																															
	HepB 1																															
	HepB 2																															
	HepB 3																															
	DTPa-IPV 1																															
	DTPa-IPV 2																															
	DTPa-IPV 3																															
	Hib 1																															
	Hib 2																															
	MRP																															
DOCJEPLJIVANJE	Hib																															
	OPV 1																															
	DTPa-IPV																															
	OPV 2																															
	MRP																															
	dT (pro adul.)																															
	OPV 3																															
	TT																															

Napomena:
Datum:_____

Odgovorna osoba: _____

PRIJAVA POSTVAKCINALNIH KOMPLIKACIJA

Demografski podatci

PREZIME I IME OCA:	IME:	Datum rođenja: dd/mm/ gggg . . / . . /	Matični broj:
Adresa:		Pol (zaokruži): M / Ž	Mjesto:
Općina:		Kanton:	
Zdravstvena ustanova:		Ime liječnika:	

APLICIRANA CJEPIVA	Doza	Mjesto aplikacije	Serijski broj	Proizvođač	Rok valjanosti

Datum cijepljenja	Datum početka postv.kompl	Vrijeme trajanja	Datum prijave

Zaokružite kvadratić i opišite postvakcinalnu komplikaciju: ❑ Toksični šok sindrom ❑ Sepsa ❑ Absces ; a) sterilni b) bakterijski ❑ Limfadenitis : a) > 1.5 cm b) supurativni ❑ Teže druge reakcije (opisati): ❑ Druge komplikacije (navedi):	Raniji podatci o postvakcinalnim reakcijama i alergijama:
Oporavljen: DA / NE Datum: dd/mm/gg ..... Hospitaliziran: DA / NE Datum: dd/mm/gg ..... Umro: DA / NE Datum: dd/mm/gg	
Datum prijema prijave:	Potpis liječnika:
Broj evidencije prijema: Datum: dd/mm/gg	

Kanton_____

Zdravstvena ustanova / rodilište_____

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA U RODILIŠTU
za_____mjesec 20____godine

Cjepivo	Broj živorođenih	Broj cijepljenih	%
BCG			
Hepatitis B			

IZVJEŠĆE O POTROŠNJI CJEPIVA U RODILIŠTU
za_____mjesec 20____godine

Cjepivo	Broj doza cjepiva na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza cjepiva u toku mjeseca	Broj utrošenih doza u toku mjeseca	Broj odbačenih doza cjepiva u toku mjeseca**	Broj preostalih doza na kraju mjeseca
BCG					
Hepatitis B					

** Istekao rok valjanosti, nepravilno skladištenje, odbačene, nepotrošene bočice itd.

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

Kanton:_____

ZBIRNO IZVJEŠĆE O PROVEDENIM IMUNIZACIJAMA PO RODILIŠTIMA KANTONA
za _____mjesec 20____godine

Cjepivo ►	BCG			Hepatitis B		
Rodilišta ▼	Broj živorođenih	Broj cijepljenih	Procent	Broj živorođenih	Broj cijepljenih	Procent
Kanton UKUPNO						

ZBIRNO IZVJEŠĆE O POTROŠNJI CJEPIVA PO RODILIŠTIMA KANTONA
za _____mjesec 20____godine

CJEPIVA ►	BCG					Hepatitis B				
Rodilišta ▼	Broj doza cjepiva na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza tijekom mjeseca	Broj utrošenih doza tijekom mjeseca	Broj odbačenih doza tijekom mjeseca	Broj preostalih doza na kraju mjeseca	Broj doza cjepiva na početku mjeseca	Broj zaprimljenih doza tijekom mjeseca	Broj utrošenih doza tijekom mjeseca	Broj odbačenih doza tijekom mjeseca	Broj preostalih doza na kraju mjeseca
Kanton UKUPNO										

Datum:_____

_____
Odgovorna osoba

На основу члана 44. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службене новине Федерације БиХ", број 29/05), федерални министар здравства, на приједлог Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине, доноси

НАРЕДБУ

О ПРОГРАМУ ОБАВЕЗНИХ ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У 2012. ГОДИНИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овом наредбом уређује се програм обавезних имунизација становништва против заразних болести у 2012. години.

Обавезна имунизација становништва против заразних болести на територији Федерације Босне и Херцеговине вршиће се у 2012. години по сљедећем програму:

А - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ДИФТЕРИЈЕ, ТЕТАНУСА И ПЕРТУСИСА

Имунизација против дифтерије, тетануса и пертусиса вршит ће се комбинованом четвероваленттном DTPa-IPV вакцином.

Имунизација се врши вакцинацијом (примовакцинација) и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација обухвата дјецу од навршена два мјесеца до навршених дванаест мјесеци живота (дјеца рођена 2011. и 2012. године).

Вакцинисање против дифтерије, тетануса и пертусиса обавља се давањем три дозе, од по 0,5 ml, комбиноване DTPa-IPV вакцине, са размаком између појединачних доза од најмање 30 дана. Вакцина се даје интрамускуларно у делтоидни мишић. Уколико је размак између појединачних доза дужи од 30 дана, вакцинацију не треба понављати, већ само наставити вакцинисање док се не прими трећа доза.

На исти начин вакцинисаће се по први пут (примарно), дјеца од навршених дванаест мјесеци до навршених пет година живота, која нису раније вакцинисана.

2. Ревакцинација

Ревакцинација против дифтерије, тетануса и пертусиса обухвата сву дјецу у петој години живота (рођена од 2007. године), која су потпуно вакцинисана против дифтерије, тетануса и пертусиса, ако је након примарног вакцинисања протекла најмање једна година.

Ревакцинација против дифтерије, тетануса и пертусиса се врши давањем једне дозе од 0,5 ml вакцине против дифтерије, тетануса и ацелуларног пертусиса (DTaP), односно комбиноване DTPa-IPV вакцине, инстрамускуларно у делтоидни мишић.

Б - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ДИФТЕРИЈЕ И ТЕТАНУСА

Имунизација против дифтерије и тетануса вршиће се комбинованом DT вакцином.

Имунизација се врши вакцинацијом и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација против дифтерије и тетануса обухвата дјецу од навршена два мјесеца до навршених пет година живота, (рођена 2007. - 2012.), која се због контраиндикација не могу вакцинисати вакцином против дифтерије, тетануса и пертусиса.

Вакцинација се врши давањем три дозе одговарајуће вакцине против дифтерије и тетануса (DT pediatric), са размаком између појединачних доза од најмање 30 дана, односно 42 дана уколико се даје заједно са оралном вакцином против полиомијелитиса (ОПВ). Вакцина против дифтерије и тетануса се даје у дози од 0,5 ml, интрамускуларно у делтоидни мишић.

Вакцинација против дифтерије и тетануса обухвата и дјецу од навршених пет до навршених четрнаест година живота, која нису вакцинисана или ако немају доказа да су вакцинисана.

Вакцинација дјеце од навршених пет до навршених седам година живота, (рођена 2005. - 2007. године), врши се давањем двије дозе вакцине против дифтерије и тетануса (DT-pediatric). Вакцина се даје у појединачној дози од 0,5 ml, интрамускуларно у делтоидни мишић, са размаком између појединачних доза од најмање 30 дана, односно 42 дана уколико се даје заједно са оралном вакцином против полиомијелитиса (OPV).

Вакцинација дјеце од навршених седам до навршених четрнаест година живота, (рођена 1998. - 2005. године) врши се давањем двије дозе вакцине против дифтерије и тетануса (dT pro-adultis) у појединачној дози од 0,5 ml интрамускуларно у делтоидни мишић, са размаком између појединачних доза од најмање 30 дана, односно 42 дана уколико се даје заједно са оралном вакцином против полиомијелитиса (OPV).

2. Ревакцинација

Ревакцинација против дифтерије и тетануса обухвата дјецу у четрнаестој години живота, (рођена 1998. године), комплетно вакцинисану и ревакцинисану против дифтерије, тетануса и пертусиса, односно против дифтерије и тетануса (DT pediatric, односно dT pro-adultis).

Ревакцинација против дифтерије и тетануса обухвата и дјецу која су вакцинисана по први пут против дифтерије и тетануса, ако је од дана потпуног вакцинисања протекла једна година.

Ревакцинација се врши давањем једне дозе одговарајуће вакцине против дифтерије и тетануса (DT pediatric, односно dT pro-adultis) у дози од 0,5 ml, интрамускуларно у делтоидни мишић.

Ц - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ТЕТАНУСА

Имунизација против тетануса врши се вакцином против тетануса.

Имунизација против тетануса се врши вакцинацијом и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација против тетануса обухвата сва лица од навршених четрнаест до навршених осамнаест година живота, (рођена 1994.-1998. године), која раније нису вакцинисана или немају доказе да су вакцинисана.

Вакцинација против тетануса се врши давањем двије дозе одговарајуће вакцине против тетануса (TT), у дози од 0,5 ml, интрамускуларно у делтоидни мишић, са размаком између појединачних доза од једног до три мјесеца.

2. Ревакцинација

Ревакцинација обухвата лица у осамнаестој години живота, (рођена 1994. године), односно лица у завршном разреду средње школе која су вакцинисана и ревакцинисана против дифтерије, тетануса и пертусиса, односно дифтерије и тетануса.

Ревакцинација обухвата и лица од навршених четрнаест до навршених осамнаест година живота, која су први пут вакцинисана против тетануса након навршених четрнаест година, а код којих је протекла једна година од дана потпуног вакцинисања.

Ревакцинација против тетануса се врши давањем једне дозе од 0,5 ml, вакцине против тетануса (TT) интрамускуларно, у делтоидни мишић.

Д - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ПОЛИОМИЈЕЛИТИСА

Имунизација против полиомије литиса врши се мртвом (IPV), односно живом (OPV) вакцином против полиомијелитиса.

Имунизација се врши вакцинацијом и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација обухвата дјецу од навршених два мјесеца живота, (рођена 2011. и 2012. године) и мора се потпуно провести до навршених дванаест мјесеци живота.

Вакцинација обухвата и дјецу од навршених дванаест мјесеци до навршених четрнаест година живота, (рођена 1998. - 2011. године), ако раније нису вакцинисана или ако нема доказа о проведеној вакцинацији.

Вакцинација дјеце до навршених пет година живота обавља се давањем три дозе, од по 0,5 ml, инактивне полио вакцине (IPV, односно комбиноване DTPa-IPV vakcine), са размаком између појединачних доза од најмање 30 дана, или са три дозе живе оралне вакцине (OPV) с размаком између појединачних доза од 42 дана. IPV и комбинована DTPa-IPV вакцина се даје интрамускуларно у делтоидни мишић, а вакцинисање OPV-ом се врши укапавањем 2 капи (0,1 ml) у уста дјетета. Уколико размак између појединих доза буде дужи од 30 дана односно 42 дана, вакцинацију не треба понављати, већ наставити вакцинисање до треће дозе.

Вакцинисање дјеце од шесте до четрнаесте године живота обавља се давањем три дозе, живе оралне тритипне вакцине (OPV) у размацима који не смију бити краћи од 42 дана, односно давањем три дозе инактивне полио вакцине (ИПВ) са размаком између појединих доза од најмање 30 дана.

Вакцинисање се врши укапавањем двије капи OPV вакцине, у дози од 0,1 ml, у уста дјетета, односно давањем дозе од 0,5 ml инактивне полио вакцине (IPV), интамускуларно у делтоидни мишић.

Уколико је размак између појединачних доза већи од 42 дана, вакцинисање не треба понављати, већ само наставити вакцинисање до треће дозе.

2. Ревакцинација

Прва ревакцинација обухвата дјецу у другој години живота (рођена 2010. године), ако је од дана потпуног вакцинисања протекла једна година.

Друга ревакцинација обухвата дјецу у петој години живота (рођена 2007. године).

Трећа ревакцинација обухвата дјецу у четрнаестој години живота (рођена 1998. године).

Ревакцинација се врши укапавањем двије капи оралне полио вакцине (OPV), у дози од 0,1 ml, у уста дјетета, односно давањем једне дозе од 0,5 ml, инактивне полио вакцине (IPV), интрамускуларно у делтоидни мишић.

Е - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ХЕМОФИЛУСА ИНФЛУЕНЦЕ ТИП б

Имунизација против хемофилуса инфлуенце типа б врши се вакцином против хемофилуса инфлуенце тип б (Hib).

Имунизација против хемофилуса инфлуенце типа б врши се вакцинацијом (примоимунизација) и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација дјеце против болести изазваних хемофилусом инфлуенце типа б, обухвата сву дјецу од навршена два мјесеца до навршених 12 мјесеци живота (рођену 2011. и 2012. године).

Вакцинација дјеце против болести изазваних хемофилусом инфлуенце типа б, врши се са двије дозе вакцине против хемофилуса инфлуенце типа б (Hib), са размаком између појединачних доза од 30 дана.

Вакцина се даје у дози од 0,5 ml, интрамускуларно у антеролатерални дио бедра.

Вакцинација дјеце против болести изазваних хемофилусом инфлуенце типа б обухвата и дјецу од навршених 12 мјесеци до навршених 24 мјесеца живота, која нису вакцинисана примарно овом вакцином. Вакцинација се врши давањем једне дозе вакцине против хемофилуса инфлуенце тип б, од 0,5 ml, интрамускуларно у делтоидни мишић.

2. Ревакцинација

Ревакцинација дјеце против болести изазваних хемофилусом инфлуенце тип б обухвата дјецу рођену 2010, односно 2011. године, која су претходно примарно вакцинисана, а од потпуног вакцинисања је прошла најмање једна година.

Ревакцинација се врши једном дозом вакцине од 0,5 ml, интрамускуларно, у делтоидни мишић.

Ф - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ МОРБИЛА, РУБЕОЛЕ И ПАРОТИТИСА

Имунизацији против морбила, рубеоле и паротитиса (МРП) подлијежу обавезно дјеца од навршених 12 мјесеци до навршених 14 година живота и обавља се вакцинацијом и ревакцинацијом.

1. Вакцинација

Вакцинација против морбила, рубеоле и паротитиса, обухвата сву дјецу од навршених дванаест мјесеци до навршених пет година живота (дјеца рођена 2011. и 2007. године).

Ако се из било којих разлога вакцинација не обави до навршене пете године вакцинисање је потребно обавити до навршених 14 године живота (дјеца рођена 1998 - 2011. године).

Вакцинација против морбила, рубеоле и паротитиса врши се једном дозом од 0,5 ml живе атенуиране, отопљене, МРП вакцине, интрамускуларно или субкутано у делтоидну регију.

2. Ревакцинација

Ревакцинација против морбила, рубеоле и паротитиса обухвата сву дјецу у шестој години живота, (рођена 2006. године), односно по истеку једне године од вакцинисања. Уколико се ревакцинација не обави у наведеном року, дијете треба ревакцинисати до четрнаесте године живота (сва дјеца доби до четрнаест година требају примити двије дозе МРП вакцине).

Ревакцинација обухвата и сву дјецу која се вакцинисана у доби од 6 до 14 година, а од вакцинације је прошло најмање 3 мјесеца.

Ревакцинација против морбила, рубеоле и паротитиса се врши давањем једне дозе од 0,5 ml, отопљене живе, атенуиране, МРП вакцине, интрамускуларно или субкутано у делтоидну регију.

Посебне одредбе

У случају појаве већих епидемија морбила, уз сагласност Стручног савјетодавног тијела из члана 64. става 1. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службене новине Федерације БиХ", број 29/05), могу се вакцинисати против морбила дјеца од шест до дванаест мјесеци живота, с тим да се морају ревакцинисати у периоду од петнаест до двадесетчетири мјесеца живота.

Имунизација против морбила и рубеоле може се проводити и код особа од 15 до 18 година живота, које нису имунизиране или су непотпуно имунизиране против ових болести (ако немају двије дозе морбила, односно једну дозу рубеоле).

Г - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

Имунизација против туберкулозе обухвата дјецу рођену 2012. године и врши се давањем једне дозе од 0,05 ml, (према упутству произвођача) интрадермално, 12 - 24 сата по рођењу, у лијеви делтоидни предио.

Ако се из било којег разлога новорођенче не вакцинише истовремено са вакцином против хепатитиса Б, вакцину против туберкулозе дати у првом могућем контакту са здравственом службом, без обзира на временски размак.

Вакцинацији против туберкулозе, без претходног туберкулинског тестирања, обавезно подлијежу и сва дјеца до пет година живота (рођена 2007. - 2011. године), која нису из било којих разлога вакцинисана у наведеном термину. Вакцинација се обавља давањем једне дозе од 0,1 мл (према

упутству произвођача) интрадермално, у лијеви делтоидни предио.

Доказ да је вакцинисање дјеце успјело јест ожиљак на мјесту примјене вакцине који се контролише од три до шест мјесеци након вакцинисања. Дјеца која немају ожиљак или је пречник ожиљка мањи од 3 mm, вакцинишу се поново једном дозом вакцине против туберкулозе.

X - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ВИРУСНОГ ХЕПАТИТИСА Б

а) Вакцинација новорођенчади

Обавезна вакцинација против вирусног хепатитиса Б обухвата сву дјецу рођену у 2012. години.

Вакцинација новорођенчади врши се давањем три дозе одговарајуће вакцине, (појединачна доза 10 mikrograma, односно 0,5 ml), по шеми вакцинисања 0, 1, 6 мјесеци.

Прва доза вакцине даје се 12-24 сата по рођењу, давањем једне дозе од 0,5 ml одговарајуће вакцине, интрамускуларно, у антеролатерални дио бедра.

Друга доза вакцине се даје 1 мјесец након прве дозе, давањем једне дозе од 0,5 ml одговарајуће вакцине, интрамускуларно, у антеролатерални дио бедра.

Трећа доза вакцине даје се 6 мјесеци након прве дозе, давањем једне дозе од 0,5 ml одговарајуће вакцине, интрамускуларно, у антеролатерални дио бедра или делтоидну регију.

Ако се новорођенче не вакцинише истовремено са вакцином против туберкулозе, вакцину против хепатитиса Б дати у првом могућем контакту са здравственом службом, без обзира на временски размак.

б) Вакцинација новорођенчади HBsAg позитивних мајки

Вакцинација новорођенчади HBsAg позитивних мајки, осим активне заштите вакцином по схеми 0, 1, 2, 12 мјесеци, осим прве дозе вакцине потребно је истовремено, али на различита мјеста, дати одговарајућу дозу хуманог хепатитис Б имуноглобулина.

И - ИМУНИЗАЦИЈА КОМБИНОВАНОМ ВАКЦИНОМ

Имунизација комбинованом вакцином може се обавити:

1. против дифтерије, тетануса и пертусиса (DTP);
2. против дифтерије и тетануса (DT);
3. против полиомијелитиса (сва 3 типа, OPV, IPV);
4. против морбила, рубеоле и паротитиса (МРП);
5. против дифтерије, тетануса, пертусиса и болести изазваних хемофилусом инфлуенце (DTP-Hib);
6. против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и болести изазваних хемофилусом инфлуенце (DTP-IPV-Hib);
7. против дифтерије, тетануса, пертусиса и полиомијелитиса (DTPa-IPV),
8. другим комбинованим вакцинама чије су компоненте заступљене у програму имунизације.

Истовремена имунизација може се вршити давањем:

- два или више мртвих антигена;
- два или више живих антигена;
- више мртвих и више живих антигена.

Истовремено имунизација се може обавити:

1. против туберкулозе и хепатитиса Б;
2. против полиомијелитиса, дифтерије и тетануса;
3. против полиомијелитиса, дифтерије, тетануса и пертусиса;
4. против полиомијелитиса, дифтерије, тетануса, пертусиса, хемофилус инфлуенце тип б, морбила, рубеоле, паротитиса, рота вируса и вирусног хепатитиса Б.

Размаци између вакцина које се дају по календару вакцинације, уколико није друкчије наведено у програму, морају бити најмање 30 дана, изузетно код вакцинације оралном полио вакцином, размак мора бити 42 дана.

Различите вакцине давати (аплицирати) на различита мјеста.

Вакцине се не смију аплицирати интравенозно ни у глутеалну регију.

J - КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ

Обавезној имунизацији против заразних болести не подлијежу лица код којих доктор медицине утврди да постоје контраиндикације.

Контраиндикације за вакцинацију против одређене заразне болести могу бити опште и посебне.

а) Опште контраиндикације за све имунизације су:

1. акутне болести;
2. фебрилна стања;
3. преосјетљивост на састојке вакцине;
4. анафилактичка реакција на претходну вакцину;
5. за живе атенуиране вирусне вакцине, још и:
   - стање ослабљеног имунитета (имунодефицијенција стечена, прирођена или у току малигних болести, терапија антиметаболицима, кортикостероидима - веће дозе, алкилирајућим спојевима или услијед зрачења);
   - гравидитет.

б) Посебне контраиндикације су:

1. **За вакцинацију против туберкулозе:** оштећење станичног имунитета због HIV инфекције.
2. **За вакцинацију против пертусиса:** прогресивне болести централног нервног система (неконтролисана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), компликација на претходну дозу вакцине (конвулзије, колапс, стање слично шоку у току 48 сати од претходне дозе, енцефалопатија у року од 7 дана од претходне DTP дозе).
3. **За вакцинацију новорођенчади против хепатитиса Б:** витална угроженост новорођенчета и Apgar < 7.

Осим контраиндикација наведених под тачком б) при имунизацији против појединих заразних болести могу бити и друге контраиндикације прописане од стране произвођача вакцина.

Контраиндикације за имунизацију против одређене заразне болести одређује доктор медицине који врши имунизацију, односно под чијим се надзором она врши, прегледом лица која подлијежу обавезној имунизацији и увидом у здравствену документацију прије приступања имунизацији.

Контраиндикације за имунизацију појединих лица против одређених заразних болести могу бити привремене или трајне.

Ако постоје привремене контраиндикације, уписују се у основну документацију и одмах се одређује вријеме и мјесто накнадне вакцинације.

Трајне контраиндикације за имунизацију против одређених заразних болести одређује Комисија за поствакциналне реакције и компликације Федералнога министарства здравства (чл. 13 Правилника о начину спроведбе обавезне имунизације, имунопрофилаксе и хемопрофилаксе против заразних болести те о лицима која се подвргавају тој обавези ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/07, 19/08, 6/10 и 8/11), састављена од стручњака из области педијатрије, инфектологије и епидемиологије, а на основу налаза доктора медицине одговарајуће специјалности, односно увида у основну медицинску документацију.

Утврђена трајна контраиндикација се уписује у основну документацију и о томе издаје потврда. Комисија за поствакциналне реакције и компликације доноси препоруке о лијечењу поствакциналних реакција и компликација.

К - НАЧИН ПРОВОЂЕЊА ИМУНИЗАЦИЈЕ

Обавезна имунизација против одређених заразних болести обавља се континуирано.

Л - КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА

Континуирана имунизација проводи се цијеле године.

Континуирана имунизација обавезно се проводи у свим подручјима општине, а према утврђеном календару:

- одмах послије рођења против туберкулозе (BCG) и хепатитиса Б (унутар 12-24 сата);
- са навршеним једним мјесецом живота против хепатитиса Б;
- са навршена два мјесеца живота против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и хемофилус инфлуенце тип б;
- у четвртом мјесецу живота против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и хемофилус инфлуенце тип б;
- са навршених шест мјесеци живота против дифтерије, тетануса, пертусиса, полиомијелитиса и хепатитиса Б;
- са навршених дванаест мјесеци живота против морбила, рубеоле и паротитиса;
- у осамнаестом мјесецу живота - ревакцинација против полиомијелитиса и хемофилус инфлуенце тип б;
- у петој години живота - ревакцинација против дифтерије, тетануса, пертусиса и полиомијелитиса;
- у шестој години живота - ревакцинација против морбила, рубеоле и паротитиса,
- у четрнаестој години - ревакцинација против дифтерије, тетануса (dT pro adultis) и полиомијелитиса;
- у осамнаестој години живота - ревакцинација против тетануса.

Континуирана имунизација се проводи све док се не имунизирају сва лица која подлијежу обавезној имунизацији, осим лица код којих постоје трајне контраиндикације.

"Календар имунизације за 2012. годину" налази се у прилогу и чини саставни дио ове наредбе (Прилог 1.)

М - ПОСТУПАК СА ОТВОРЕНИМ БОЧИЦАМА ВАКЦИНА

1. Лиофилизиране вакцине: МРП (против морбила, рубеоле и паротитиса), Рубеоле, Хемофилуса инфлуенце тип б) и BCG (против туберкулозе), употријебити унутар шест сати након растварања.
2. Течне вакцине: OPV, DTP, DT, TT, хепатитис Б (мултидозне бочице), након отварања могу се користити и наредних 14 дана.

Вакцине наведене под тач. 1. и 2. смију се користити на наведени начин, у складу са политиком отворених бочица СЗО (WHO/V&B/00.09) под условом да:

- није истекао рок употребе;
- су складиштене под одређеним условима хладног ланца;
- су обезбијеђени сви услови асепсе приликом навлачења садржаја бочице;
- виал монитор (ако је на бочици) није досегао тачку одбацивања;
- чеп бочице није био урођен у воду.

II - ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И ОРГАНА УПРАВЕ У ПОГЛЕДУ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ИМУНИЗАЦИЈЕ

Ако у било којем насељу или у дијелу насеља у којем се спроводи имунизација број имунизираних лица не достигне 95% од броја лица која подлијежу обавезној имунизацији против тих болести, мора се обавити допунска имунизација док се не постигне прописани постотак.

Кантонално министарство здравства, на приједлог кантоналног завода за јавно здравство, одређује за сваку припадајућу општину здравствену установу која ће изводити Програм имунизације, као и начин провођења имунизације.

Здравствена установа која изводи Програм имунизације ће, уз стручну помоћ надлежног кантоналног завода за јавно здравство, донијети годишњи план имунизације са подацима о броју обавезника, времену и мјесту извођења имунизације и саставу тима који изводи имунизацију, најкасније 15 дана прије почетка провођења Програма имунизације.

План имунизације треба доставити надлежном кантоналном заводу за јавно здравство ради овјере. Тек након овјере плана имунизације може започети провођење Програма имунизације.

Надлежни општински орган управе за област здравства, дужан је израдити спискове за новорођену дјецу, обавезнике за имунизацију, као и прикупити податке о досељеној, одсељеној и умрлој дјеци и омладини у доби до навршених 18 година живота.

Израђене спискове и податке треба доставити здравственој установи ради успостављања картотеке.

Здравствене установе, обавезне су одредити мјесто и вријеме обављања имунизације и појединачним позивима позвати све обавезнике на имунизацију.

За малољетнике позив се упућује родитељу или старатељу уз назнаку презимена и имена малољетника који подлијеже имунизацији.

Изузетно, позив се неће достављати ученицима основних и средњих школа.

Здравствена установа - вакцинациони центар обавезна је писменим путем обавијестити школу о полазницима одређених разреда који подлијежу имунизацији, о мјесту и времену обављања имунизације, те одржати претходни састанак с родитељима ученика која ће се имунизирати.

Имунизација ученика појединих разреда обавља се у правилу за вријеме трајања наставе у просторијама здравствене установе или прикладним просторијама школе.

Школе су обавезне на основу примљене обавијести довести на имунизацију све ученике који подлијежу имунизацији од одређених заразних болести.

Доктор медицине који приликом имунизације утврди постојање узгредне појаве, у сваком појединoм случају, сходно стручно-методолошком упутству, обавезно одмах, а најкасније у току 24 сата обавјештава Завод за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и надлежни кантонални завод за јавно здравство, на обрасцу "Пријава поствакциналних компликација", а у случају тежих узгредних појава или изненадне смрти и телефоном.

Здравствене установе које користе вакцине обавезне су да рукују вакцинама под одговарајућим режимом "хладног ланца".

За рад на имунизацији са вакцином која се даје парентерално, здравствене установе које проводе имунизацију, морају имати припремљене ампуле адреналина, кортизонског препарата са брзим дјеловањем, калцијума за интравенозну примјену и антихистаминских препарата.

За рад на имунизацији са вакцином која се даје парентерално, здравствене установе које спроводе имунизацију дужне су за свако лице које приступи имунизацији да обезбиједе једну шприцу и једну иглу за једнократну употребу.

III - ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊА О ОБАВЉЕНОЈ ИМУНИЗАЦИЈИ

Здравствене установе које обављају обавезну имунизацију обавезне су водити евиденцију о извршеној имунизацији за свако лице које подлијеже тој имунизацији.

Сви подаци о извршеној имунизацији уносе се у основну документацију обавезника вакцинисања - "Картон вакцинације" који се налази у картотеци пункта за вакцинацију којем гравитира лице које се вакцинише. Исти подаци уносе се у "Исказницу вакцинисања" која представља личну документацију и коју вакцинисано лице задржава код себе.

Здравствена установа која обавља имунизацију дужна је направити годишњи план имунизације и доставити га надлежном кантоналном заводу за јавно здравство, а овај

Заводу за јавно здравство Федерације БиХ најкасније до 1. фебруара за текућу годину.

Здравствене установе које проводе Програм имунизације обавезне су доставити мјесечни извјештај о извршеној имунизацији и потрошњи вакцина на прописаном обрасцу надлежном кантоналном заводу за јавно здравство и то најкасније до 10. у мјесецу за претходни мјесец, а годишњи извјештај најкасније до 1. фебруара за протеклу календарску годину.

Надлежни кантонални завод за јавно здравство саставља збирни мјесечни извјештај о проведеној вакцинацији и потрошњи вакцина на свом подручју, и доставља га Заводу за јавно здравство Федерације БиХ и то најкасније до 20. у мјесецу, за претходни мјесец, а годишњи извјештај доставља најкасније до 15. марта за протеклу календарску годину.

Провјера вакциналног статуса обавезно се врши:

1. Приликом уписа у све врсте предшколских установа;
2. Приликом уписа у све врсте школа од основних до високих;
3. Прије извођења имунизације по епидемиолошким индикацијама;
4. Приликом пријема дјеце и омладине на болничко лијечење;
5. Приликом пријема у радни однос;
6. Приликом сваке посјете љекару (новорођенчади, мале дјеце, предшколске и школске дјеце и омладине);
7. Приликом пријема дјеце у ђачке и студентске домове;
8. Приликом пријема лица у колективне смјештаје.

Провјера се састоји у пружању доказа одговорном лицу, подношењем одговарајуће документације о свим претходним имунизацијама.

На основу утврђеног статуса о претходним имунизацијама, врши се вакцинација, односно ревакцинација у складу са овим Програмом.

IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ова Наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-37-1615/12
08. марта 2012. године
Сарајево

Министар
Проф. др **Русмир Месиховић**, с. р.

П р и л о г 1.

КАЛЕНДАР ИМУНИЗАЦИЈЕ ЗА 2012.ГОДИНУ

Доб	Врста вакцине	Напомена
По рођењу	HepB 1+BCG	Хеп Б одмах по рођењу, најбоље у року од 12-24
1 мјесец	HepB 2	
2 мјесеца	DTPa-IPV 1 + Hib 1	Размак између појединих доза најмање 30 дана
4 мјесеца	DTPa-IPV 2 + Hib 2	
6 мјесеци	DTPa-IPV3 + HepB 3	
12 мјесеци	MRP 1	
18 мјесеци	Hib 3 + OPV 1	
5 година	DTaPer-IPV	
6 година	MRP 2	
14 година	dT + OPV 3	Завршни разред основне школе
18 година	TT	Завршни разред средње школе

Тумач скраћеница:

- **BCG** – Bacille Calmette-Guérin-вакцина против туберкулозе
- **HepB** – вакцина против хепатитиса Б
- **Hib** – вакцина против хемофилуса инфлуенце тип б
- **DTPa** – вакцина против дифтерије, тетануса и пертусиса (ацелуларно)
- **DTPa-IPV** – комбинована вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларно) и инактивна вакцина против полиомијелитиса
- **OPV** – орална вакцина против полиомијелитиса
- **IPV** – инактивна вакцина против полиомијелитиса
- **MRP** – вакцина против морбила, рубеоле и паротитиса
- **DT (pediatric)** - вакцина против дифтерије и тетануса за дјецу до 7 година
- **dT (pro adultis)** – ваксина против дифтерије и tetanusa за djecu stariju од 7 година
- **TT** - vakcina protiv tetanusa

Кантон_____

Здравствена установа_____

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБАВЕЗНИМ ИМУНИЗАЦИЈАМА ПРОТИВ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

за_____мјесец 20__године

Врста вакцине		Циљана скупина /кохорта/ дјеце према календару имунизације			Дјеца других добних скупина /невакцинисана према календару имунизације/		
		Број планираних	Број имунизираних	%	Број планираних	Број имунизираних	%
		1	2	3	4	5	6
ВАКЦИНАЦИЈА	BCG						
	HepB 1						
	HepB 2						
	HepB 3						
	DTPa- IPV 1						
	DTPa- IPV 2						
	DTPa- IPV 3						
	Hib 1						
	Hib 2						
	MRP						
РЕВАКЦИНАЦИЈА	Hib						
	OPV 1						
	DTPa-IPV						
	OPV 2						
	MRP						
	dT (pro adult.)						
	OPV 3						
	TT						

Напомена :

Датум:_____ _____

Одговорно лице

Кантон_____

Здравствена установа_____

ГОДИШЊИ ПЛАН ИМУНИЗАЦИЈЕ

за 20___годину

Вакцина		Број планиране дјеце према календару имунизације (циљана група)	Број планиране невакцинисане дјеце других добних група	Укупно
ВАКЦИНАЦИЈА	BCG			
	HepB (3 дозе)			
	DTPa-IPV (3 дозе)			
	Hib (2 дозе)			
	DT pediatric			
	MRP			
РЕВАКЦИНАЦИЈА	Hib			
	OPV 1			
	DTPa-IPV			
	OPV 2			
	MRP			
	dT (pro adul.)			
	OPV 3			
	DT pediatric			
	TT			

Датум:_____ _____

Одговорно лице

Кантон_____

Здравствена установа_____

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОТРОШЊИ ВАКЦИНА

За_____мјесец 20___године

Вакцина	Број доза на почетку мјесеца	Број запримљених доза вакцина у току мјесеца	Број утрошених доза вакцина у току мјесеца	Број одбачених доза вакцина у току мјесеца	Број преосталих доза вакцина на крају мјесеца
BCG					
HepB монодозни					
HepB мултидозни					
DTPa-IPV					
OPV					
Hib					
MRP					
DTPa					
DT pediatric					
dT (pro adultis)					
TT					

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ ИМУНИЗАЦИЈАМА ПО ОПЋИНАМА У _____ГОДИНИ
ЗА КАНТОН_____

Општина ►																																			
Број вакцинисаних ►		Циљна добна група			Друге добне групе			Циљна добна група			Друге добне групе			Циљна добна група			Друге добне групе			Циљна добна група			Друге добне групе			Циљна добна група			Друге добне групе		
Врста вакцине		Бр.планираних	Бр.вакцинисаних	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак	Бр.планираних	Бр. вакцинисан	Постотак
ВАКЦИНАЦИЈА	BCG																														
	HepB 1																														
	HepB 2																														
	HepB 3																														
	DTPa-IPV 1																														
	DTPa-IPV 2																														
	DTPa-IPV 3																														
	Hib 1																														
	Hib 2																														
	MRP																														
РЕВАКЦИНАЦИЈА	Hib																														
	OPV 1																														
	DTPa-IPV																														
	OPV 2																														
	MRP																														
	dT (pro adul.)																														
	OPV 3																														
	TT																														

Напомена:
Датум:_____

Одговорно лице: _____